



Republic of Namibia

MINISTRY OF EDUCATION, ARTS AND CULTURE

SENIOR PRIMARY PHASE

SETSWANA FIRST LANGUAGE SYLLABUS

GRADES 4 - 7

For implementation in 2024

Ministry of Education, Arts and Culture
National Institute for Educational Development (NIED)
Private Bag 2034
Okahandja
Namibia

© Copyright NIED, Ministry of Education, Arts and Culture, 2023
Setswana First Language syllabus Grades 4 - 7

ISBN: 978-99945-2-391-7

Printed by NIED

Website: <http://www.nied.edu.na>

Publication date: December 2023

Diteng

1.	Matseno	1
2.	Botlhokwa jwa puo ya ntlha	1
3.	Maikaelelo	1
4.	Thuto ya kakaretso	1
5.	Tomagano ya dirutwa tsa kharikhulama.....	2
	lenaneo la dintlha tse di amanang le kharikulama ka kakaretso.....	3
6.	Mokgwa wa go ruta le go ithuta.....	5
7.	Bokgoni kwa bofelong jwa mophato.....	7
8.	Tshobokanyo ya diteng tsa thutiso.....	8
9.	Diteng tse di ithutiwang.....	10
9.1	Theetso & go bua.....	10
9.2	Go buisa e go kwala	18
9.3	Thutapuo le tlotlofoko	35
10.	Tlhatlhobo	42
10.1	Tlhatlhobo e e tsweletseng.....	42
10.2	Tlhatlhobo ya ngwaga yotlhe le tlhatlhobo e e bontshang bokgoni jwa moithuti.....	42
10.3	Mekgwa e e sa tlwaelesegang le e e tlwaelesegileng	42
10.4	Tshekatsheko.....	43
10.5.	Selekanyetso sa go tshwaya	43
10.6	Tlhaloso ya go tshwaya	44
10.7	Go dira tiro le go kwala maduo a tlhatlhobo.....	44
10.8	Maikaelelo a tlhatlhobo	45
10.9	Mosupatsela wa tlhatlhobo e e tsweletseng.....	46
10.11	Maduo a go falola	52
10.12	Selekanyetso sa go tshwaya dipampiri tsa tlhatlhobo	52
	Papetlana A: Tlhaloso ya mareo	53
	Papetlana B: Tiro ya go bua (pego ya puo)	53
	Papetlana C: Go buisetsa kwa godimo	56
	Papetlana D: Dithamo and ditiro tse di khutshwane	57
	Papetlana E: Mephato e e fa gare (diema 4 – 7): rekoto ya go tlathoba.....	58

1. MATSENO

Lenaneothuto le, le tthalosa maikaelelo a thuto le tlhatlhobo mo dipuong tsotlhe tsa ntlha, tsa mephato e e fa gare. Jaaka serutwa, dipuo tsa ntlha di wela ka fa tlase ga dipuo mo dithutong tsa kharikhulama, mme di na le tomagano le dirutwa tsa kharikhulama ka bophara. Dipuo tsa ntlha di tshwanetse go nna le dipakathuto di le 8 ka beke mo mophatong wa 4, mme mophato 5-7 tsone di tshwanetse go nna le dipakathuto di le 7 ka beke.

2. BOTLHOKWA JWA PUO YA NTLHA

Bokgoni jwa puo ya ntlha bo botlhokwa mo baithuting kakakaretso le nonofo ya tlhaloganyo le bokgoni jwa tlhalefo ya bone. Go botlhokwa go bolela se serutiwang ka dipuo tse di ngwe ka maitemogelo le setso sa gago. Fa puo ya ntlha e sarutiwa ka mokgwa wa thuto o o laotsweng, e ka ya go nyenyefadiwa ga yone mo dipuong tsa bobedi le tsa seeng. Go ithuta le go tlabolola mo puong ya ntlha go a ipele ka puo ya gago, o bo o amogela setso sa gago o lebile le go tlhaloganye lefatshe ka bophara. Bokgoni jwa go buisa, kwala le go tlaeletsana mo puong ya ntlha botsewa jaaka dilo dingwe tsa tlabolola ya setho le go bopa theo ya go ithutela kwapele. Ke gone jaaka e tshwanetse go rutwa go fitlhela mophato wa 12, go tlabolola thuto, go nonotsha botho le go tlhatlhosa dipuo tsa ntlha mo Namibia.

3. MAIKAELELO

Maikaelelo a magolo a go ruta puo ya ntlha ke go tlabolola tlhaloganyo ya botlhalefi jwa puo go atlega mo go ithuteng ruri, le go tlabolola tlaeletsano gore o nne le bokopano jo bo atlegileng le diteme le ditso tse dingwe tse di farologaneng. Maikaelelo a a fa tlase a tthalosa tsamaiso ya thuto e e kayang go netefatsa tlabologo ya moithuti le go mo neela ditlamelo tsa botshelo.

Maikaelelo a go ruta puo ya ntlha ke:

- Go rotloetsa boitshwari jo bo siameng le go tlabolola kamogelo ya mosola wa puo.
- Go thusa baithuti go lemoga popo le tiriso ya puo gore tiriso ya puo le mokwalo di siame kwa ntle ga diphoso.
- Tsweletso ya go tlhaloganya le go itumelela tiriso ya puo go bopa ikemisetso ya botlhalefi, le go oketsa botswerere mo tirisong ya puo.
- Go thusa baithuti go na le tshepo le go tlhaloganya botoka lefatshe le ba agileng mo go lona.

4. THUTO YA KAKARETSO

Thuto ya kakaretso ke tshwanelo ya moithuti mongwe le mongwe, e rotloetsa moithuti go tsaya karolo mo dithutong tse di farologaneng tse di abelwang mongwe le mongwe mo dikolong. E ikaegile mo lebakeng la go amogela le go itumelela pharologanyo magareng ga baithuti botlhe le go ntsha dikgoreletsi mo thutong. Morutabana wa puo ya ntlha mo mephato e e fa gare o tshwanetse go akaretse baithuti ba ba nang le bokoa, ka go fetola lenaneo thuto malebang le bokoa jwa moithuti ka mekgwa le dithutiso tse di farologaneng, jaaka go kwailwe mo kharikhulameng ya thuto kakaretso: *Curriculum Framework for Inclusive Education: A Supplement to the National Curriculum for Basic Education* (2023). Ditaello tse di kailweng mo lokwalong ga se tsa ditlathobo tsa kwa ntle fela, mme di akaretse baithuti go tswa mo mephato ya ntlha (1) go ya ka lesome le bobedi (12).

Baithuti ba ba bokao ba ba sa kgoneng go sologelwa molemo ke go tsenelela thuto kakaretso ba tla thusiwa go ya ka bokgoni jwa bone go dirisiwa metswedi le didirisiwa tsa go ithuta mo dikolong go fitlhela ba kgona go tsenelela dikolo tsa thuto kakaretso fa go kgonagalo.

Diteng tsa lenaneothuto di letlelela tekatekano ya bong go tsaya karolo ka selekanyo, e itebagantse le ngangisano tsa bong ka kakaretso mo dintlheng dingwe, tse di tla tsibosang dikakanyo tsa tekatekano ya bong, ka fa dikgoreletsi di beilweng malebang le tekatekano ya bong, le go godisa tekatekano ya bong mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo. Barutabana ba kgona go dirisa metshameko go supa dikakanyo tse di sa siamang ka tekatekano ya bong le go ruta baithuti go sekaseka ditima go lemoga gore a di na le dikakanyo tse di sa siameng tsa tekatekano ya bong.

5. TOMAGANO YA DIRUTWA TSA KHARIKHULAMA

Dipuo tsa ntlha di nonotsha dikharikhulama tsotlhe; dipadi tse baithuti ba di buisang le go di reetsa; ditlhogo tse batla ngangisanang ka tsone, metshameko e ba batla e diragatsang e tla nna le tomagano ya ditlhogo tsa kharikhulama jaaka thutotikologo, boitekanelo, ditshwanelo tsa setho le ditshwanelo tsa bana, boleng, tshiamisoloago, temokerasi le ipabalelo tseleng. Ba tla ithuta go tlhaloganya le go rarabolola mathata a ba tlhabolola boleng jaaka babuisa, ba bua le go kwala ka ga tsona.

Dintlha tse di tsentswe mo kharikhulameng e etlwaelesegileng gore di rutwe mo serutweng sengwe le sengwe le mo mephatong yotlhe, ka ntlha ya gore ntlha nngwe le nngwe e itebagantse le ditlamorago le dikgwetlho tse di rileng mo setshabeng sa rona sa Namibia. Baithuti botlhe ba tlhoka go:

- Tlhaloganya maemo a ditlamorago le dikgwetlho tsa tsona
- Itse gore dikgwetlho di ama jangboleng jwa botshelo jwa batho ba rona mo nakong e le e e tlang.
- Tlhaloganya gore dikgwetlho tse di kgona go rarabololwa jang mo lefatsheng ka bophara le kwa ntle.
- Tlhaloganya gore ba kgona go tsaya karolo jang mo go rarabololeng dikgwetlo le ditlamorago tse di mo dikolong tsa bone le mo setshabeng.

Dikgwetlho le ditlamorago tse di lemogilweng ke:

- dikgwetlho le ditlamorago tse re lebaneng le tsone fa re sa tlhokomele ditsattholego sentle.
- dikgwetlo le ditlamorago tse di bakwang ke mogare wa HIV le AIDS.
- dikgwetlo le ditlamorago tsa botsogo tse di bakwang ke kgotlelelo ya tikologo, bophepha jo bo sa siamang le tshenyego.
- dikgwetlo le ditlamorago tsa temokerasi le tlhomamo ya boago e e bakwang ke go sa lekane le taolo e e ithokomolosang ditshwanelo le maikarabelo.
- Dikgwetlo le ditlamorago tse re kopanang le tsona fa re sa obamele melawana ya tsela.
- Dikgwetlo le ditlamorago tse re kopanang le tsona ka ntlha ya boditshabatshaba.

Tlhagiso e e latelang e e mo lenaneong le le fa tlase ke maikaelelo a go laela barutabana go kopanya go ruta dintlha tse di amanang le kharikhulama ka kakaretso mo go ruteng puo ya letsatsi le

letsatsi. Barutabana ba kgona go tlaleletsa ka ditlhogo tsa bone le ditiro kgotsa go diragatsa dilo tse go tswa mo maemong le kgatlego ya baithuti ba bone.

LENANEO LA DINTLHA TSE DI AMANANG LE KHARIKULAMA KA KAKARETSO

Dintlha tse di amanang le kharikulama ka kaakaretso	SETLHOGO	DITIRO TSA BOKGONI			
		Theetso	Go bua	Go buisa	Go kwala
Thuto ya thutatikologo	- Thuta tikologo ya rona e dirwa ke eng? - Mafelo a boitapoloso - Tshireletso - Letsatsi la go tlhoma ditlhare - Go buseletse didirisiwa mo tirisong - Tshomarelo ya matlakala - Ditikologo - Mefutafuta ya ditshedi - Kitso ya setso	Go reetsa tema le go rulaganya tshedimosets o e e neetsweng mo dipampitshan-eng	- Botsolotsa moitseanape wa tsa tshireletso - Baakanya motlotlo, puo kgotsa ngangisano ka ga, sekai: tshomarelo ya metsi/motlaka-se; thibelo ya matlakala/kgotlelelo	- Tema e e buisiwang: sekai.go tlhoma dimela mo tikologong ya sekolo - Go nyalanya mafoko le tlhaloso e e siameng go tswa mo teng ga tema o ntse o buisa	Lekwalo la tebogo go rra/ mmatoropo yo o tseileng karolo mo letsatsing la tlhomo ya ditlhare kwa sekolong sa lona.
Thuto palobatho	- Ditiragalo tsa pele tsa Namibia - Baagi ba Namibia/ditlhophha tsa ditso - Maemo a botshelo mo nageng/metseng - Ba lelwapa - Setshaba - Boditshabatshaba	- Reetsa tema ka diemo tsa botshelo, tshwaya dikarabo tse di siameng - Reetsa tshedimosetso ka ga go gola ga baagi le tsholofelo ya botshelo mo Namibia le go araba dipotso	- rerisana ka ditiragalo tsa pele tsa Namibia: - batho ba ba dirileng pharologan omo ditiragalong tsa Namibia - ngangisano: A re kgona go gola ga baagi?	- Fetolela tshedimosetso go tswa mo patlisisong ya ditlhophha tsa ditso tsa Namibia kwa moalong - Buisa mmepe/papetlana ka ga tsholofelo ya botshelo (leba buka ya Social Studies)	- Dira posetara: merafe e e farologaneng e e dirang baagi ba Namibia - Fetolela tshedimosetso go tswa mo mmepe-ng go ya kwa mealong

DINTLHA TSE DI DI AMANANG LE KHARIKHULAM A KA KAKARETSE (tsweletso.)	Setlhogo	DITIRO TSA BOKGONI			
		Go reetsa	Go bua	Go buisa	Go kwala
Ditshwanelo tsa setho le temokerasi	- Go godisa setso kagiso mo setsong - Tlhaloganya setso le dipharologanyo - Ditshwanelo le maikarabelo - Letsatsi la ngwana wa mo Afrika - Go sa kgetholole - Tetatekanyo ya bong - Go sa dire kgethololo ya semorafe - Boleng le tlhagiso - Boikarabelo	Reetsa tema ka ga ditshwanelo le maikarabelo mme o feleletse ditiro tse di farologaneng (sekai, Ee/Nnyaa, nyalanya ditiro tsa dikarabo tse di khutshwane, jalo jalo)	- Bua ka ditso tse di farologaneng (puo, moaparo, dijalo, jalo jalo) - Bua ka ga ditshwanelo le maikarabelo (karata ya ditshwanelo le molaotheo) - Rerisana ka ga Molaotheo wa Thuto, 2001, karolo ix – matshwane di a go tsena sekolo	- Buisa ka bonako ditema tse di farologaneng mme o lemoge kgokgontsho mo go nngwe le nngwe - Buisa ditema tse di neelang baithuti pono e e siameng ka ga bong jwa bone le go feleletsa ditiro tsa bone (sekai, Ee/Nnyaa, Ny alanya, ditiro tsa dikarabo tse di khutshwane le tse di leele ji)	- Kwala dintlha ka go nna modirakagi so - Kwala lekwalo ka ga mekete kwa sekolong sa lona - Kwala ka ga gago - Kwala ka go tlotla ba bangwe (ditso/ ditumelo)
Mogare wa HIV/AIDS	- Go tshela ka go amogela mogare wa HIV/AIDS - Thibelelo ya go tsenwa ke mogare - Ditshwanelo tsa ba ba tsenweng le ba ba amegileng - Tshidilo maikutlo - Kgatelelo ya bong - Go tshela sentle - Ditlhopho tsa kgothatso	Go reetsa ditema le go araba dipotso Ee/nnyaa,	- Dira puisano le modiri wa boitekanelo ka ga HIV/AIDS, o gobokanya tshedimosetso ditiro tsa phaposi-borutelo - Ngangisano: A go siame go itse seemo sa gago sa mogare?	- Buisa ditema ka tlhoafalo ka ga mekgwa ya thibelo - Thutiso ya tlhaeletsano: mmepe ya palo ya baagi tsholofelo ya botshelo mo dikgaolong tse di farologaneng mo Namibia	- Pego ya dilo tse di neilweng tse di phutilweng ka nako ya go bua ga lenaneo/pa-petlana - Diposetara ka melaetsa ya thibelo - Araba dipotso mo puisong ya seromamo-ya/ CD mme o kwale tlhamo e khutshwane
Ipabalelo tseleng	- Ditshwetso tsa maikarabelo (nnotagi, diritibatsi, melemo) - Go nna mokgweetsi wa tlhwatlhwa. - Dilo tse di	- Dipalangwa le dikgwetlho tse di bakang dikotsi - Go reetsa dipego tsa ba pharakano le go buisana ka tsone	Bua ka ditlamorago tsa nnotagi, diritibatsi le melemo mo mothong yo o nang le bokgoni jwa go dirisa tsela	- Buisa dikitsiso tsa dipalo tsa dikotsi tse di bakwang ke diphoso tsa batho. - Buisa ditema ka boitsholo	- Kwalela motseragan-yi o mmolelele ka mathata a ditsela mo kgaolong ya gago. - Batlisisa mo

DINTLHA TSE DI DI AMANANG LE KHARIKHULAM A KA KAKARETSE (tsweletso.)	Setlhogo	DITIRO TSA BOKGONI			
		Go reetsa	Go bua	Go buisa	Go kwala
	bakang dikotsi tsa tsela Letsholo/ipapatso ya ipabalelo tseleng	- Go reetsa ipapatso/dite ma tsa letsholo la ipabalelo tseleng le go araba dipotso Go reetsa ditema tsa setho, diplangwa le dikgwetlho tse di bakang dikotsi - Go reetsa dipego tsa ba pharakano le go buisana ka tsona.	sentle. - Rerisana/buisana ka dikgoreletsi jaaka megala fa o kgweetsa. - Bua ka melawana ya ipabalelo tseleng jaaka batsamaya ka dinao, bakgweetsi ba dibaesekele le bapagami mo dipalangweng	/maitseo le mokgwa wa mokgweetsi wa tlhwatlhwa le modirisi wa tsela.	inthaneteng itshedimose-tso ka ga dikgoreletsi tse di nang le seabe mo dikotsing tsa tsela, mme o be o kwale mokwalonya na wa ipabalelo tseleng mo kgaolongya gago Kwala terama, motshameko le setlhophamo baithuting ba bangwe e le karolo ya letsholo la ipabalelo tseleng.

6. MOKGWA WA GO RUTA LE GO ITHUTA

Mokgwa wa go ruta le go ithuta o tlabagane le moithuti, jaaka go tlahositswe mo teng ga dibukana tsa molao theo wa lefapha la thuto. Mokgwa o o tlohamisa boleng jo bo kwa godimo jwa go ithuta fa metheo e tsengwa mo tirisong.

Maikaelelo ke go tlabolola go ithuta ka go tlahoganya, le kitso ya botswerere le maitsholo, go ntsha kabelo mo ditlabolong tsa setshaba. Tshimologo ya go ruta le go ithuta ke gore moithuti o tla ka kitso le boitemogelo jo bogolo jwa loago go tswa mo losikeng, setshaba, le tikologo e a nnang mo go yone. Go ithuta mo sekolong go tshwanetse go akaretsa, go aga, katoloso le go gwetlha kitso le boitemogelo jwa moithuti jwa pele.

Baithuti ba ithuta sentle fa ba akarediwa ka nako tsotlhe mo tirong ya thuto, le go tsaya karolo e e kwa godimo, kabelo le go supa se ba se ithutileng. Ka nako e le nngwe moithuti mongwe le mongwe ke motho ka sebele ka ditlhoko tsa gagwe, bonako jwa go ithuta, boitemogelo le bokgoni.

Morutabana o tshwanetse go ka kgona go lemoga ditlhoko tsa baithuti le thuto e e tshwanetseng go dirwa le go itse boitemogelo jwa go ithuta ka tseo. Maano a go ruta ka moo, a tshwanetse go farologanngwa le go obega ka tatelano e e rulagantsweng sentle ya dithuto.

Morutabana o tshwanetse go tsaya tshweetso, go ya ka maikaelelo a a tshwanetseng go fitlhelelwa, gore go siame leng go rerisana ka diteng ka tlamalalo, go siame leng go letlelela baithuti go *Setswana First Language Syllabus Grade 4 – 7, NIED 2023*

itemogela le go batlisisa tshedimosetso ka bo bona; ba tlhoka leng go ithuta ka tebagano; gore ba tlhoka leng tlaleletso ya go ithuta; go na le tswelelopele e e rileng ya botswerere kgotsa tshedimosetso e e tlhokang go latelwa, kgotsa baithuti ba kgona go letlelelwa leng go kgona go itemogela dintlha kgotsa diteng ka bo bone.

Tiro ka ditlhopha; sebedi sebedi; o le esi kgotsa le baithuti ba bangwe e tshwanetse go rulagangwa go ya ka tiro e e tshwanetseng go dirwa. Go tshwanetse ga rotloediwa dithuto tsa tirisanommogo fa go kgonagalang teng. Mo di tiragalong tse, ditiro di tshwanetse go dirwa gore tirisanommogo le baithuti ba bangwe kgotsa baithuti mo setlhopheng ba kgone go fetsa tiro, e seng jalo, baithuti ga ba kitla ba bona mosola wa go dirisana mmogo. Ka gore baithuti mo karolong e ba setse ba tlhabolotse botswerere jwa sebele, loago, le tlhaeletsano ba tshwanetse go okelediwa maikarabelo gangwe le gape go tsaya karolo mo dithulaganyong le mo tshekatshekong ya tiro ya bone, ka kaelo ya morutabana.

Baithuti ba setse ba ithutile go le gontsi ka puo ya bone mo karolong ya mephato e e mepotlana mme lebaka la tiro ya go ruta puo ya ntlha mo karolong ya mephato e e kwa godimo ke go ntlafatsa le go tlhabolola bokgoni jwa go bua puo sentle. Thuto e tshwanetse go agelela mo go se baithuti ba se itseng le se ba kgonang go se dira le go kaela baithuti thulaganyo le tiriso e e siameng ya puo, le go tlhabolola bokgoni jwa bone jwa go dirisa puo ka tsela e e thata. Tiro ya botlhokwa ya serutwa mo mephatong e ke go godisa tlotlofoko e baithuti ba setseng ba na le yone, le go oketsa bokgoni jwa bone go ka kgona go tlhaloganya ditema tse ba di buisang.

Puo ya ntlha ke puo ya boteng jwa temogo ya motho go thaya leloko mo setlhopheng sa botshelo, e le balelwapa le morafe wa selegae. Mokgwa wa go ruta puo ya ntlha ka jalo, o tshwanetse wa lemogisa setso mo tikologong e e gaufi le dintlha tse di tsamaelanang le tikologo e e gaufi ka mokgwa mongwe le mongwe o o kgonagalang. Ka mabaka a puo ya ekhologi, go ruta puo ya ntlha go tshwanetse ga nna le karolo ya botlhokwa mo go diriseng kitso ya morafe wa selegae go gakologelwa lehuma lwa papiso le tlhagiso maikutlo e dipuo dingwe di simololang go di e latlhegelwa. Legae le morafe/setshaba di ka dirisiwa e le metswedi ya thuto go tiisa le go anamisa puo ya moithuti.

Go ruta dipuo tsa ntlha le tsona di tshwanetse go tsibogela diphetogo tse di teng malatsing ano. Bogolo jang mo ditikologong tsa ditoropo mo go dirisiwang dipuo tse dintsi tse basha ba itirelang diane tsa bone tse babui ba puo ba kgale ba ba santseng ba tshegeditse ngwao, ba lemoga puo e le leswe kgotsa e fosegile. Go ruta puo ya ntlha go tshwanetse go tsibosa gore go na le mokgwa wa tlhomamo e puo e tshwanetseng go dirisiwang mo go kwaleng le ditiragalo tse di tlwaelesegileng mo puong e e buiwa e e nang le mefuta e e farologaneng, e seng fela mo ditemeng tsa pharologano, mme le gona go tswa mo puong e e tlwaelesegileng e e maitseo go ya puong e e sa tlwaelesegang le puo e e itirelwa.

Phaposiborutelo e tshwanetse e nne lefelo le le humileng puo e seng fela mabapi le motlotlo wa puo ya ntlha mme le gona e nne lefelo le le humileng mokwalo o o gatisitsweng. Phaposiborutelo nngwe le nngwe e 7 tshwanetse e nne le khutlwana e e buisetsang ka dibuka tse di gatisitsweng, ditlhamane tsa selegae, maboko le dikgang-khutswe (e e tlhabolotsweng ka tirisanommogo le baagi ba selegae fa go buiwa ka dipuo tsa Aferika) mokwalo wa baithuti ka sebele le ditshwantsho tse ba di dirileng. Diwego tse di farologaneng di tshwanetse go dirisiwa go gwetlha dipuisano, ditiragatso, mokwalo o o itlhametsweng, seromamowa kgotsa thelebišene, ditshwantsho ntle le mafoko le dikwalo tse dingwe tsa bana.

Le fa dikolo tse mmalwa di na le dikhomputara go dirisiwa ke baithuti, barutabana ba tshwanetse go nna le kgatlhego ya tshedimosetso ya segompiano ya thekenoloji magareng ga baithuti. Go itse tshedimosetso ya thekenoloji e kgona go tiisiwa ka go rerisana gore baithuti ba bona dikhomputara kae le tshedimosetso ya thekenoloji mo tikologong ya bone le gore ba e dirisetsa eng, go buisa ditlhamane kgotsa go bua ka ga ditshwantsho tebang le tsekenoloji. Ba ba nang le dikhomputara ba tshwanetse go rotloediwa go dira ka tsone le go abelana boitemogelo jwa bone le balekane ba bone. Baithuti ba puo ya bone eseng Setswana, puo ya ntlha mo sekolong ke yone konokono ya go ba baakanyetsa tshimologo ya Setswana jaaka puo ya ntlha. Fa baithuti ba itse puo ya bone ba tlhaloganya setso sa bona ba ka kgona go ithuta Setswana le setso sa boditshabatsaba, bas a kgaogangwe ke setso sa bone. Botlhokwa jwa go ruta tshedimosetso ya puo ya ntlha e ka se ngadiwe.

7. BOKGONI KWA BOFELONG JWA MOPHATO

Fa moithuti a tsena mo mophatong o o fa gare (4-7) o tshwanetse gore a bo a na le bokgoni jo bo laoletsweng. Fa moithuti a sa bontshe bokgoni mo mephating ya 4-7, go ka lebelelwa kwa lenaneothuto la mophato wa 1-3.

Mo mophatong o o fa gare baithuti ba tshwanetse go tiisa le go bontsha botswerere jo bo tsweletseng ka go supa se a se ithutileng mo mophatong o o fa tlase, (1-3), le go nna le botswerere le kitso ka ga puo. Mo lenaneothutong la mophato o o fa gare go botlhokwa gore morutabana a bontshe tswelelopele ya bokgoni le tlhokego ya bokgoni mo baithuting. Mo mephating e e latelang, baithuto ba tshwanetse go supa tlhokego le tswelelopele ya bokgoni.

Baithuti ba ba mmalwa ba kgona go palelwa ke go fitlhelela bokgoni jo bo itumedisang, mme ba tshwanetse go thusiwa ka mokgwa o o tlwaelesegileng, didirisiwa tse di tlwaelesegileng, le go thusiwa ke balekane ba bone, dithusa thuto kgotsa go tlathlobiwa. Palo e e kwa tlase ya baithuti ba tlhoka thuto e e kgatlhegileng ba rutwa ba le nosi ka didirisiwa tse di kgethegileng le go tlathlobiwa. Baithuti bangwe ba kgona go nna le bokoa jo bo rileng (jaaka go utlwa ka tsebe e le nngwe) ga se gore baithuti bao ba lekanyetse go ka tlhaloganya ka ba palelwa ke go ithuta le go tswelela pele ka ba na le bokoa jwa pono, ba sa utlwe le gone ba na le bogole mo mmeleng.

Kwa bofelong jwa mophato o o fa gare mo Puong ya Ntlha, baithuti ba tshwanetse go supa bokgoni jo bo laoletsweng.

Mabapi le theetso, go itemogela le go bua, baithuti ba tshwanetse go:

- Reetsa sentle le go lemoga ditima tse di farologaneng tsa motlotlo, o supe boitshwaro jo bo siameng le mokgwa fa o reetsa le go itemogela. Ba dirisa kitso e e lekaneng le mokgwa wa go sekaseka ditima tsa motlotlo, le go di araba sentle supa fa ba ditlhaloganya le go di leboga.
- Tlhaeletsana ka tshepo, go tlwaetsa baithuti go bua ka ditime tse di farologaneng le tlhaeletsano ya ikemisetsa. Ba bitsa mafoko sentle, puo ya bone e supa kitso e e nonofileng ya puo e e buiwang.
- Tlhopho o rulaganye tshedimosetso, dikakanyo le megopolo le go bontsha thelelo, Kelotlhoko le tatelano e e utlwalang ya tlhagiso. Ba dirisa puo ya metlha fa ba bua le go tlhagisa ka botswerere le mekgwa e e amogelesegang e senola maikaelelo a motlotlo go bareetsi ba ba farologaneng.
- Ba tseye karolo e e siameng mmogo ka tlhoafalo mo ditherisanong tse di farologaneng ka ditlhogo tse di siametseng mophato wa bone. Ba supe tirisano mmogo le maitsholo a a amogelesegang mo puisanong.

Mabapi le go buisa le go kwala, baithuti ba tshwanetse go:

- Buisa ka tidimalo, kwa godimo, ka thelelo le ka go tlhaloganya ditema tse di lekanetseng seema sa bone.
- Buisa ka tlhaloganyo ditema tsa maemo a a kwa godimo, go tswa mo ditemeng tse di nang le tshedimosetso e e gatisitsweng le e e sa gatisiwang le dithusathuto tse di dirisang motlakase.
- Sekaseka ditemana tsa tshedimosetso le ditema tse di kwadilweng ka go akgela, bontsha popego ya tema le bokwadi jo bo farologaneng. Tlhalosa botswerere jwa mokwadi, bokao jwa mafoko (dikarolo tsa puo) jaaka a dirisitswe mo diteng.
- Go kwala ka thelelo, go dirisa puo mo seemong sa go senola boitshwaro jwa go bopa, go kwala tema ya boleele jwa tsebe. Se ba se kwadileng se bontshe taelo e e siameng ya go dirisa molao wa puo le mopeleto.
- Tlhama ditlhamo tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse puo e e maleba le segalo.

Mabapi le thutapuo le tlotlofoko baithuti ba tshwanetse go:

- Dirisa thutapuo ka kakaretso mo go kwaleng le mo go bueng puo.
- Dirisa mafoko a a siameng a thutapuo fa o bua le go ruta puo mo mophalong o.
- Dirisa diane tse di tlwaelesegileng le tse di sa tlwaelesegang le dikarolo tsa puo sentle go kwala le go bua sentle.
- Dirisa botlhalefi jo bo farologaneng sentle le mafoko a a rileng le sekapolelo e e lekaneng go buisa, go kwala le go reetsa mo seemong se se kwa tlase.
- Go peleta le go bitsa mafoko a a rileng sentle le ka botlhalefi.

8. TSHOBOKANYO YA DITENG TSA THUTISO

Theetso le Motlotlo

Maikaelelo magolo a go dira theetso ke go tlhabolola temogo ya mafoko, le go nonotsha tlotlofoko le go amogela tshedimosetso e e siameng ya go tlhama dipolelo, tshedimosetso ya lefatshe, ditso le tiriso ya puo ka mekgwa e e farologaneng. Ke ka moo diteng tsa theetso di neelang moithuti tshono ya go lemoga babui ka go farologana jaaka ba dirisa tlotlofoko e e bokete, go tlhama dipolelo le mekgwa e e farologaneng ya puo. Fa go kgonagala, tiriso ya dithelebisene le ditshupetsi tse di farologaneng di kgona go dirisiwa. Maikaelelo a a maleba re lebeletse motlotlo a akaretse: tlhaloso ya megopolo, botsetseleko jwa go dira maano le go neela tshedimosetso e e utlwalang ya dipuisano.

Padiso le Mokwalo

Diteng tsa go buisa ga di akaretse kitso ya puiso ya tidimalo le botswerere jwa go buisetsa kwa godimo ka mekgwa o o nepagetse fela, mme le gone ba ithuta ditlhangwa le dirutwa tse e leng gore di a rutwa.

Baithuti ba tshwanetse go buisa dipadi tse di farologaneng ba natefelelwa ba bona kitso, le go tlhaloganya lefatshe le ditso tse di farologaneng go nonotsha puiso e e utlwalang ya thelelo, le tekatlhaloganyo, le go nonotsha tlotlofoko le go tlhama dipolelo tse di utlwalang. Ka mekgwa e e farologaneng ya go nonotsha tiriso ya puo baithuti ba tla itse sentle ditlhaloso tsa puo le mekgwa e e siameng ya thutapuo.

Temana tsa bonnete le tsa metlae di tshwanetse go nna tsa maemo a a kwa godimo ka jalo di nne monate, di kgatle gore baithuti ba kgone go ithuta dikarolo tsotlhe tsa puo, e leng popego, dintlha le

megopolo. Barutabana ba tshwanetse go netefatsa gore mefuta e e farologanyeng ya ditema e rutwe mo mophatong o, a tlhopha go tswa mo ditlhamaneng, maboko, diterama/metshamekong le temana tsa bogologolo, bonnete le setso go tswa Namibia, Aferika le Lefatshe ka bophara.

Go kwala go neela baithuti tshono ya go itemogela gore puo e ka dirisiwa go ntsha megopolo, maikutlo ka jalo e kgona go ba natefelela. Tiro ya go kwala e tshwanetse go lekana le dingwaga tsa baithuti, le tlhoafalo ya go akanya ka mokgwa wa go kwala, e tshwanetse go rotloediwa mo tsheka-tshekong ya mephato le bo bone. Baithuti ba tshwanetse go ka tlhaloganyediwa ka dinako tsotlhe gore maikaelelo le babogedi mo mokwaleng, ga go lekanyetse fela mokwalo, mme le popego le maemo a mokgwa wa go dirisa puo. Le gone go botlhokwa gore baithuti ba tlhaloganye, pharologanyo magareng ga go bua le go kwala puo. Mo ditlhamong, go lebeleletse mo mophatong o o fa gare, e tla nna go katisa baithuti go kwala ditlhamo tse di rulagantsweng sentle le tse di kgatlang, ba dirisa mefuta ya ditlhogo tse di siameng jaaka go bua ditlhamane tsa bogologolo le ditiragalo tsa bogologolo tse di maleba le matshelo o bona, metlae le dikgang tse di monate.

Thutapuo le tlotlofoko

Maikaelelo a diteng tsa thutapuo le tlotlofoko ke go gatelela gore go nne le matshimologo a a lolameng mo dikarolong tsotlhe tsa tiriso ya thutapuo tse di ka dirisiwang mo go kwaleng le go bua, le maikaelelo a go oketsa thutapuo yotlhe le ntlha-nngwe ya baithuti go tsamaelang ka seema. Ditaello tsoopedi ke gore baithuti ba ipaakanyetse ditaello tsa mananeo-thuto a mephato e e kwa godimo. Le gone baithuti ba tshwanetse go itse le go dirisa dikaralo tsa thutapuo (jaaka leina, lediri, maruanyithuo, matlhalosi, tlhogo, megatlana) tse di rutwang mo mophatong wa bona.

Le fa diteng di kgaogantswe mo dikarolong, e leng mabaka a go baakanya le go tlhaloganya, dikaralo tse di farologanyeng ga di a tshwanela go rutwa di le nosi, mme di tshwanetse go rutwa mmogo ka mokgwa o o tsamaelanang.

9. DITENG TSE DI ITHUTIWANG

Le fa maikaelelo a a tseneletseng mo dikarolong dingwe a tshwana le a diema tse dingwe, bokgoni le kitso di tshwanetse go rutwa ka botlalo le mo go tseneletseng go ya ka seema sengwe le sengwe. Ditema le ditiro tse di tlhophiwang di tshwanetse go na godingwana ga kitso le bokgoni jwa baithuti go ba gwetlha mme di se thata. Dipotso le ditiro tse di tshwanetse go oketsega mo boleeleng le bothata jaaka baithuti ba ntse ba tlhatloga ka diema.

9.1 Theetso & go bua

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua • supa bokgoni jo bo siameng jwa go reetsa, maitsholo le mokgwa	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - boeletsa kgang - gakologelwa mafoko kgotsa ditemana tse di botlhokwa - gakologelwa tatelano ya ditiragalo - tlhalosa molaetsa - lemoga baanelwa le maitshetlego - lemoga mabaka le ditlamorago	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - gakologelwa dintlhakgolo kgotsa ditiragalo - tlhalosa molaetsa, thitokgang, bokao le maikaelelo - lemoga mathata le tharabololo - supa dintlha tse di bontshang poloto, baanelwa le maitshetlego - lemoga le go rerisana ka maikutlo	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - tlhomamisa ka ga bareetsi le maikemisetso a thitokgang - lemoga le go rerisana ka dintlha tse di bontshang baanelwa le maitshetlego - tlhalosa le go rerisana ka mokgwa le maikutlo	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - tlhomamisa ka ga bareetsi, thithokgang le molaetsa - tlhalosa bokao mo ditemeng tse di utlwalang le tse di sa utlwaleng sentle - lemoga le go rerisana ka dintlha tse di bontshang baanelwa le maitshetlego

9.1 Theetso & go bua (tswelediso)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua • supa bokgoni jo bo siameng jwa go reetsa, maitsholo le mokgwa (tswelediso)	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - lemoga maikutlo a a tlwaelesegileng - neela maikutlo a gago ka thotloetso - tsaya dinopolo dingwe tsa tshedimosetso ya kakaretso le e e tseneletseng - kwala piletso ya diele di le nne go tse supa tse di tlhakantsweng, e le tse di bonolo le dipolelotswako	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - neela maikutlo a gago ka mabaka a a utlwalang - tsaya dinopolo tsa tshedimosetso ya kakaretso le e e tseneletseng - kwala piletso ya diele di le supa go tse lesome tse di tlhakantsweng, e le tse di bonolo le dipolelotswako	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - lemoga mafoko, puo ya sebele le segalo se se supang maikutlo, maikaelelo le mokgwa wa sebui mo ditemeng jaaka metshameko le dikgang - neela maikutlo a gago ka mabaka a a utlwalang - tsaya dinopolo tsa tshedimosetso ya kakaretso le e e tseneletseng - kwala piletso ya diele di le lesome go tse di lesometlhano tse di tlhakantsweng	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 TB1 • reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhwaafalo le go di araba sentle ka tshwanelo: - lemoga le go akgela mo mafokong, puo ya mmele le segalo se se supang maikutlo, maikaelelo le mokgwa wa sebui mo ditemeng jaaka metshameko le dikgang - akgela ka tirisong ya puo ka go atlhola megopolo e e ntshang bosupi jwa kganetso - tsaya dinopolo tsa tshedimosetso ya kakaretso le e e tseneletseng

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maemong a a farologaneng - tlhagisang maikutlo sentle mo maemong a a tlwaelesegileng, o dirisa puo e e tshwanetseng le segalo - dirisa puo e e siameng go: itiisa, ikgakolola, tlhalosa, ikopela maitshwarelo, leboga, kopa le go digela kgang - dirisa tlotlofoko e e siameng go tlhama diele le go tlhaeletsana megopolo le maitemogelo sentle	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maemong a a farologaneng - tlhagisang maikutlo sentle mo maemong a a tlwaelesegileng le a a sa tlwaelesegang, o dirisa puo e e tshwanetseng le segalo - dirisa puo e e siameng go: itumedisa, botsisa, tlhalosa, supa tatelano, laela le go tshwantsha - dirisa tlotlofoko e e siameng go tlhama diele le makopanyi go tlhaeletsana ka megopolo, maitemogelo le dikakanyo sentle	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maemong a a farologaneng - tlhagisang maikutlo sentle ka tshepo e e kwa godimo mo maemong a a farologaneng a a tlwaelesegileng le a a sa tlwaelesegang, o dirisa puo e e tshwanetseng le segalo - dirisa puo e e siameng go: tlhalosa, baakanya, lekanyetsa, naya magatwe, akaretsa, sekaseka, soboka, tshwantsha le go farologanya	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maemong a a farologaneng - kwa piletso ya diele di le lesome go tse di lesometlhano tse di tlhakantsweng - tlhagisang maikutlo sentle ka tshepo e e kwa godimo mo diemong tse di gwetlhang, o dirisa puo e e tshwanetseng le segalo - dirisa puo e e siameng go: tlhalosa, kgaoganya, ganetsa le go bega

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng (tswelediso)	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng. - dirisa diane le maele - kopa le go neela tshedimosetso	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng. - dirisa diane le maele - kopa le go neela tshedimosetso le dikaelo	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng. - dirisa tlotlofoko e e rileng, popo ya diele tsa tlhaeletsano, go neelana megopolo, maitemogelo le dikakanyo sentle - dirisa dikarolo tsa puo, diane le maele - kopa le go neela tshedimosetso, dikaelo le ditaelo	Tlhaeletsana ka tshepo TM1 BK2 - tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng. - dirisa tlotlofoko e e rileng, popo ya diele le makopanyi go tlhaeletsana ka botswerere megopolo , maitemogelo le dikakanyo sentle - dirisa dikarolo tsa puo, diane le maele sentle le ka tshwanelo - kopa le go neela tshedimosetso, dikaelo, ditaelo le ditshupo

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua • tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng (tswelediso)	Pego ka go bua MT1 TB3 • bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya metlotlo ka maikaelelo a a farologaneng mo maamong a a tlwaelesegileng - tlhopha diteng tse di maleba tse di utlwalang go bareetsi gape di na le mosola - rulaganya diteng ka tatelano e e utlwalang e na le matseno le bokhutlo	Pego ka go bua MT1 TB3 • bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya metlotlo ka maikaelelo a a farologaneng mo maamong a a tlwaelesegileng - tlhopha puo, diteng le ditshwantsho tse di nang le mosola go bareetsi di na le mekgwa e e utlwalang - rulaganya diteng ka tatelano di na le matseno le bokhutlo jo bo utlwalang	Pego ka go bua MT1 TB3 • bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya metlotlo ka maikaelelo a a farologaneng mo maamong a a sa tlwaelesegang - tlhopha puo, diteng le dithutiso tse di tshwanelang bareetsi le maikaelelo a pego	Pego ka go bua MT1 TB3 • bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya metlotlo o lebeletse bareetsi le mabaka a a farologaneng - tlhopha puo, dithutiso tse di tshwanelang bareetsi le mekgwa e e utlwalang

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng (tswelediso)	Pego ka go bua MT1 TB3 - bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - ithulaganye, o neele motlotlo o dirisa mekgwa ya puo ya molomo le e e seng ya molomo go leka go akaretsa bareetsi	Pego ka go bua MT1 TB3 - bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - ithulaganye, o neele motlotlo o o rulagantsweng o dirisa puo ya molomo le e e seng ya molomo go leka go akaretsa bareetsi	Pego ka go bua MT1 TB3 - bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya diteng ka tatelano ka matseno a a kgatlang, dintlha tse di maleba tse di etleletsang thitokgang le bokhutlo jo bo utlwalang	Pego ka go bua MT1 TB3 - bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba : - rulaganya diteng go amogela le go tlhomela tshedimosetso go bareetsi ka matseno a a kgatlang, dintlha di le maleba, dikarabo, dikai le bokhutlo di utlwala sentle - ithulaganye, o neele metlotlo o o rulagantsweng o dirisa mekgwa yotlhe ya puo ya molomo le e e seng ya molomo go leka go akaretsa bareetsi

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng (tswelediso)	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - supa bokgoni jo bo tshwanetseng jwa go tsaya karolo ka go: akgela mo dipuisanong le ditherisano; go abelana tshedimosetso le megopolo; lebelela le go tlhotlhomisa megopolo ya ba bangwe le go neela mabaka a ngangisano	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti - supa bokgoni jo bo tshwanetseng jwa go tsaya karolo ka go: akgela mo ditherisanong, o baakanya go tlhaloganya; lebelela le go tlhotlhomisa megopolo ya ba bangwe; o bega le go netefatsa mabaka a pono ya gago le go amogela dikgwetlo	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - supa bokgoni jo bo tshwanetseng jwa go tsaya karolo ka go: akgela mo ditherisanong, o baakanya go tlhaloganya; ngangisana, tlhotlhomisa, sekaseka le go rotloetsa ka nnete ka tlhaloganyo e e bulegileng, o baakanya go tlhaloganya le go amogela kgalo le dikgwetlo	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - supa bokgoni jo bo tshwanetseng jwa go tsaya karolo ka go: ngangisana, tlhotlhomisa, sekaseka le go rotloetsa ka nnete ka tlhaloganyo e e bulegileng, o baakanya go tlhaloganya le go amogela kgalo le dikgwetlo

9.1 Theetso & go bua (tswelediso.)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Theetso le go bua tlhabolola tlhaloganyo ya dintlha tse di botlhokwa tsa puo e e buiwang le tiriso ya bokgoni jwa go bua le maano a a farologaneng (tswelediso)	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - tsaya karolo ka tlotlo, o dirisa mokgwa o o siameng wa go reetsa, o lebeletse tshisimogo ya ditshwanelo le maikutlo a ba bangwe	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - tsaya karolo ka tlotlo, o dirisa mokgwa o o siameng wa go reetsa, ka go supa kgatelego o lebeletse tshisimogo ya ditshwanelo le maikutlo a ba bangwe	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - tsaya karolo ka tlotlo go ya ka mekgwa e e amogelesegang mo tikologong, o ela tlhoko go farologana ga ditso mo mogopolong le go supa kgatelego le tshisimogo ya ditshwanelo le maikutlo a ba bangwe	Tsaya karolo MT1 TB4 - tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanetsweng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti: - tsaya karolo ka tlotlo go ya ka mekgwa e e amogelesegang mo tikologong, o supa kgatelego ya nnete le tshisimogo ya ditshwanelo le maikutlo a ba bangwe

9.2 Go Buisa e go Kwala

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala • tlhabolola tebogo le lorato la go buisa, o tsewelele go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 • Buisa ditema tse di rulagantsweng sentle kwa godimo ka thelelo le maikutlo: - dirisa segalo se se siameng le maikutlo a a supang go tlhaloganya ga tema - buisa mafoko sentle - dirisa matshwao a mokwalo otlhe sentle mo temeng	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 • Buisa ditema tse di rulagantsweng sentle kwa godimo ka thelelo le maikutlo: - dirisa segalo se se siameng le maikutlo a a supang go tlhaloganya ga tema - buisa mafoko sentle - buisa ka lentswe le lobelo lo lo siameng, o emisa fa go tlhokafalang teng	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 • Buisa ditema tse di rulagantsweng sentle kwa godimo ka thelelo le maikutlo: - dirisa segalo se se siameng le maikutlo a a supang go tlhaloganya ga tema - buisa mafoko sentle - dirisa kgatelelo, meribo e e farologaneng, segalo, selekanyo, o emisa le go ka bontsha go buisa ka maikutlo	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 • Buisa ditema tse di rulagantsweng sentle kwa godimo ka thelelo le maikutlo: - dirisa segalo se se siameng le maikutlo a a supang go tlhaloganya ga tema - buisa mafoko sentle - dirisa kgatelelo, meribo e e farologaneng, segalo, selekanyo, o emisa le go ka bontsha go buisa ka maikutlo

9.2 Go Buisa e go Kwala (tswelediso)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lorato la go buisa, o tswelele go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 - Buisa ditema tse di rulagantsweng kwa godimo sentle ka thelelo le maikutlo: - buisa mafoko a selekanyo sa 130 go ya kwa go 150 mo motsotsong - gakologelwa mafoko a a dirisiwang thata le a seema a pono go sena bothata bope	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 - Buisa ditema tse di rulagantsweng kwa godimo sentle ka thelelo le maikutlo: - buisa mafoko a selekanyo sa 130 go ya kwa go 150 mo motsotsong - gakologelwa mafoko a a dirisiwang thata le a seema a pono go sena bothata bope	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 - Buisa ditema tse di rulagantsweng kwa godimo sentle ka thelelo le maikutlo: - buisa mafoko a selekanyo sa 160 go ya kwa go 175 mo motsotsong - buisa mafoko sentle - dirisa kgatelelo, meribo e e farologaneng, segalo, selekanyo, o emisa le go ka bontsha go buisa ka maikutlo	Go buisetsa kwa godimo MT2 BK1 - Buisa ditema tse di rulagantsweng kwa godimo sentle ka thelelo le maikutlo: - buisa mafoko a selekanyo sa 175 go ya kwa go 185 mo motsotsong - buisa mafoko sentle - dirisa kgatelelo, meribo e e farologaneng, segalo, selekanyo, o emisa le go ka bontsha go buisa ka maikutlo

9.2 Go Buisa e go Kwala (tswelediso)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala • tlhabolola tebogo le lorato la go buisa, o tswelele go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Tekotlhaloganyo MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya ditema, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi - lemoga o tlhaloganye go buisa ga tlotlofoko ya seema ka bonako - dirisa mekgwa e e farologaneng ya tekotlhaloganyo go etleletsa go tlhaloganya	Tekotlhaloganyo MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya ditema, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi - lemoga o tlhaloganye go buisa ga tlotlofoko ya seema ka bonako - dirisa mekgwa e e farologaneng ya tekotlhaloganyo go etleletsa go tlhaloganya	Tekotlhaloganyo MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya ditema, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi - supa bokgoni jo bo farologaneng jwa go buisa o akaretsa medumo, mekgwa ya temogo ya mafoko le tlotlofoko ya pono e e oketsegang - dirisa mekgwa e e farologaneng ya tekotlhaloganyo	Tekotlhaloganyo MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya ditema, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi - supa bokgoni jo bo farologaneng jwa go buisa o akaretsa medumo, mekgwa ya temogo ya mafoko le tlotlofoko ya pono e e oketsegang - dirisa mekgwa e e farologaneng ya tekotlhaloganyo

9.2 Go buisa & Kwala (tswelela)

Maikaelelo Kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lorato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka mekwalo e e farologaneng le ditema tse di farologaneng tsa tlotlofoko e e kwa godimo. - lemoga maikaelelo le babogedi ba ditema tse di rileng - lemoga mekgwa e e tlwaelesegileng e e dirisitsweng go bopa dithutiso tse di farologaneng le ditema tse di bonwang	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi : - sekaseka megopolo e e tiileng, e tsepameng mo mokwalong o o farologaneng le dithutiso tsa letsatsi le letsatsi kgotsa o o maleba le tiro tsa sekolo mo dithogong tse di farologaneng - lemoga dipopego tse di farologaneng, maikaelelo le babogedi ba ditema tse farologaneng - lemoga mekgwa e e farologaneng e e dirisitsweng go bopa dithutiso tse di farologaneng le tse di bonwang	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka megopolo e e tiileng le kakanyetso mo ditemeng tse di farologaneng tsa dithutiso mabapi le dithutiso tse di farologaneng - lemoga dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, maikaelelo le babogedi ba ditema tse di farologaneng	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka megopolo e e tiileng le kakanyetso mo ditemeng tse di farologaneng tsa dithutiso le tse di kwadilweng di le thatanyana - tlhalosa maikaelelo, tiriso ya puo e e maleba, babogedi le diteng tsa ditema

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka tshupo ya ditshwantsho e e bonolo (mmepe/posetara/ditshwan tsho) mme o tlhame tshedimosetso ka mokgwa o sele - batla tshedimosetso mo ditemeng tse ba di buisitseng - nopola tshedimosetso kakaretso le e e tseneletseng mo maemong a a tlhaloganyesegang le a a sa tlhaloganyesegeng - nopola tshedimosetso ka ga tema go tswa mo dipopegong tsa tema sekai: ditlhogo le ditlhogwana	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka tshedimosetso e e neetsweng mo ditshwantshong tse di matswakabele (mealo/dimepe/ditshwants ho) mme o tlhame tshedimosetso ka mokgwa o sele - nopola tshedimosetso kakaretso le e e tseneletseng mo maemong a a tlhaloganyesegang le a a sa tlhaloganyesegeng - buisa ka bonako o nopole tshedimosetso - tlhatlhoba ditema tse di rulagantsweng ka tatelano	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - lemoga mekgwa e e farologaneng e e dirisitsweng go bopa dithutiso tse di farologaneng le tse di bonwang - sekaseka le go tlhatlhoba tshedimosetso e e neetsweng mo ditshwantshong tse di matswakabele (mealo/dimepe/ditshwant sho) mme o tlhame tshedimosetso ka mokgwa o sele	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - lemoga le go akgela mo tirisong ya puo, dikapuo, tshupo ya ditshwantsho le mekgwa e e farologaneng go bopa dithutiso tse di tiileng tse di farologaneng le tse di bonwang - sekaseka le go tlhatlhoba tshedimosetso e e neetsweng mo ditshwantshong tse di farologaneng mme o tlhame tshedimosetso ka mokgwa o sele

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - lomaganya polelo le bosupi jo bo dumalanang - farologanya magareng ga lebaka le ditlamorago - diragatsa ditaelo le dikaelo tse dikhutshwane tse di kwadilweng - dirisa tshedimosetso e e tlhaloganyesegang go tswa mo ditemeng go bopa ditemana tse dikhutshwane tse di laoleletsweng sekai: go tsaya dintlha kgotsa go neela tshedimosetso e e tseneletseng	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka ditema tse di rulagantsweng ka tlhomamo kgotsa tatelano - nopola sentle go tswa mo temeng fa o tlhalosa se tema e se reelang mo maemong a a tlhaloganyesegang le fa o ntsha go tswa mo temeng - sekaseka dintlhakgolo tse pedi le go feta mo temeng mme o lemoge bopaki go tswa mo temeng e e dumalanang le megopolo	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - nopola tshedimosetso kakaretso le e e tseneletseng mo maemong a a tlhaloganyesegang le a a sa tlhaloganyesegang - buisa ka bonako le go batla tshedimosetso - sekaseka ditema tse di dirisang mokgwa wa tshwantshanyo le pharologanyo - sekaseka pharologanyo mo popegong, thulaganyo le maikaelelo a ditema tsa tshedimosetso tse di tlwaelesegileng	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - batla tshedimosetso kakaretso le e e tseneletseng mo maemong a a tlhaloganyesegang le a a sa tlhaloganyesegeng - sekaseka pharologanyo mo popegong, thulaganyo le lebaka magareng ga ditema tse di farologaneng tsa tshedimosetso - sekaseka le go tshwantshanya ditema tse pedi tsa ditlhogo kgotsa ditiragalo tse di tshwanang

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala • tlabolola tebogo le lorato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi		Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - kwala tshoboko, dira dintlha kgotsa o kwale ka mafoko a gago bontlha bongwe jwa tema kgotsa karolo ya tema - kwala pharologanyo le tshwantshanyo ya ditema tse pedi tsa ditiragalo kgotsa ditlhogo tse di tshwanang, mme o kwale go tshwana le go farologana ga tsone - diragatsa ka tshwanelo ditaelo le bokao jo bo matswakabele	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - sekaseka le go tshwantshanya ditema tse pedi tsa ditlhogo kgotsa ditiragalo tse di tshwanang - lemoga didirisiwa tsa puo tse di dirisitsweng go neelang tlhaloso, kgatlhego le tiragatso mo temeng - tlhatlhoba boikanyego le go tlhalosa boleng jwa maikutlo mo temeng - lomaganya le go tlhalosa dintlha tsa botlhokwa	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 • buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - tlhatlhoba ditema tse di dirisiwang ka mokgwa wa thulaganyo ya lebaka le ditlamorago - tlhatlhoba boikanyego le go tlhalosa boleng jwa maikutlo mo temeng mme o tlhalose mekgwa e bakwadi ba e dirisang go a fitlhelela - kwala ka mafoko a gago, dira dintlha kgotsa soboka dintlhakgolo kgotsa megopolo mo temeng

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
Baithuti ba tlaa:	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala Tlhabolola tebogo le lorato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi		Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - dirisa tshedimose tso go tswa mo ditemeng go bopa tiro e khutshwane ya mokwalo o o laoletsweng	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - kwala tshoboko kgotsa dintlha tse di utlwalang tsa megopolo kgotsa tshedimose tso e e mo temeng - tlhomamisa mogopolo wa botlhokwa le dintlha tse di dumalanang le dintlhakgolo le go neela tshoboko ya tema mabapi le one - tlhomamisa ntlha ya tebo ya mokwadi mo temeng le go tlhalosa mabaka a, a tebo - neela tshoboko kgotsa kakanyo kakaretso go tswa mo temeng mme o neele bopaki jwa tumalano ka mokwalo	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - tlhatlhoba ditema tse di dirisang mokgwa wa thulaganyo ya lebaka le ditlamorago - tlhatlhoba boikanyego le go tlhalosa boleng jwa maikutlo mo temeng mme o tlhalose mekgwa e bakwadi ba e dirisang go a fitlhelela - kwala ka mafoko a gago, dira dintlha kgotsa soboka dintlhakgolo kgotsa megopolo mo temeng

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi			Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - nopola tshedimosetso e e maleba go tswa mo temeng e le nngwe kgotsa tse pedi mme o e tlhame ka mokgwa o sele go tsamaelana le mabaka kgotsa babogedi ba ba farologaneng	Tekotlhaloganyo ya go buisa MT2 BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi: - batlisisa le go sekaseka ngangisano le mongango o o tseneletseng wa mophato o o maleba mo temeng tsa ngangisano, le go tlhatlhoba gore a ngangisano e a utlwala le gore e na le bopaki jo bo tseneletseng go dumalana le mongango - kwala dikai tse di kgalang kgotsa tse di sotlhang mo temeng

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
Baithuti ba tlaa:	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi				Tekotlhaloganyo ya go buisa MT BK2 - buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boithlami jwa mokwadi: - nopola dikarolo dingwe tsa bopaki mo temeng go supa bosupi jwa tshekatsheko ya ditema tse di tlhaloganyesegang le tse di sa tlhaloganyesegeng - latela ditaello tse di bonolo tsa didirisiwa tsa bothekeniki - sekaseka, o lomaganye le go dumalana le tshedimosetso e e tlhaloganyesegang le e e sa tlhaloganyesegeng go tswa mo temeng kgotsa tse dintsi go tsamaelana le lebaka kgotsa babogedi ba ba farologaneng

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala • tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - lemoga dintlhakgolo tsa kgang, tlhamane/naane/kinane - lemoga diponagalo tsa poko: popego, poeletso, moribo, mokgwa wa go kwala, tshwantshiso le morumo - lemoga setlhogo, mmoki, motshwantshi, mophasalatsi le tshobokanyo ya poko	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - lemoga a dintlhakgolo tsa kgang le motshameko ka nosi, motshwameko wa go - lemoga diponagalo tsa poko e bonolo: neeletsano e e bonolo ya poko, maetsi, moribo, tshwantshanyo le tshwantshiso - lemoga setlhogo, mmoki, motshwantshi, mophasalatsi le tshobokanyo ya poko	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - tlhalosa dintlhakgolo tsa padi, motshameko le tlhamane - lemoga le go tlhalosa tiriso ya dikapuo (sekai tshwantshiso, mothofatso, le tiriso ya matshwao a puiso) - lemoga mmegi - tlhalosa maitshetlego, thitokgang le kgang ya padi, motshameko kgotsa kgangkhutshwe e e maleba le tikologo, tlholego le ngwao	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - tlhalosa dintlhakgolo tse di farologaneng tsa kanelo le motshameko - lemoga, o tlhalose le go sekaseka kamano ya kgogedi, dikarolo tsa puo le manatetshapuo, le dikapuo mo pokong - dira pharologanyo magareng ga thitokgang, poloto le maitshetlego

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala • tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - lemoga mmegi, o tlhalose maitshetlego, baanelwa le tiragalo tsa botlhokwa tsa motshameko kgotsa kgang mme o dire pharologanyo magareng ga ditiro tsa baanelwa - tlhalosa bokao jo bo sa tlhaloganyesegeng le jo bo tlhaloganyesegang ka go tshwantsha dintlha le dikai mo temeng	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete. - lemoga mmegi, o tlhalose maitshetlego, baanelwa le ditiragalo tsa botlhokwa tsa kgang kgotsa motshameko mme o dire pharologanyo e e papametseng ya baanelwa - sekaseka le go lomaganya tshedimosetso go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa tema	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - dira pharologanyo e e dumalansegang le setlhogo, dithitokgang le baanelwa. - sekaseka le go lomaganya tshedimosetsogotswa mo dikorolong tse di farologaneng tsa tema. - tlhalosa bokao jo bo sa tlhaloganyesegeng le jo bo sa tlhaloganyesegeng mme o neele bosupi jo bo dumalanang le tshatsheko ya tema	Ditlhangwa MT2 BK3 • buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete - tlhalosa dintlhakgolo tsa kanelo le motshameko - lemoga, o tlhalose le go sekaseka kamano ya kgogedi, dikarolo tsa puo le manatetshapuo le dikapuo mo pokong - dira pharologanyo magareng ga thitokgang, poloto le maitshetlego - rulaganya tema go ya ka tikologo, tlholego le ngwao

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tshwaraganya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya megopolo mo ditemeng mme o tlhophe puo e e tsamaelanang le maikaelelo a mokwalo	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - tlhalosa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng, mme o dirise tshedimosetso e e siameng go tswa mo temeng e e dumalanang le bokao jwa yone - rulaganya megopolo mo ditemeng ka tsela e e tlhamaletseng mme o tlhophe puo e e tsamaelanang le maikaelelo le babogedi	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya megopolo mo ditemeng di kopantswe ka makopanyi mme o tlhophe puo e e maleba le maikaelelo le babogedi	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya megopolo mo ditemeng tse di bopegileng di lomagantswe sentle mme o tlhophe puo e e maleba le maikaelelo le babogedi

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tshwaraganya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - nopola tshedimosetso nngwe e e maleba go tswa mo motsweding (o o neetsweng ke morutabana) mabapi le tiro e e rileng mme o lomaganye tshedimosetso mo mokwalong kgotsa dithutiso, o leka ka bojotlhe go sa kwalolole tiro ya mokwadi jaaka e ntse	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - nopola tshedimosetso e e maleba go tswa mo metsweding e e gatisitsweng e mebedi kgotsa go feta go dira tiro e e rileng (ka thuso ya morutabana) mme o lomaganye tshedimosetso mo mokwalong o leka ka bojotlhe go sa kwalolole tiro ya mokwadi jaaka e ntse	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - nopola tshedimosetso e e maleba go tswa mo metsweding e e farologaneng e gatisitswe go kwala tiro e e rileng, mme o lomaganye tshedimosetso e ka mokwalo, o leka ka bojotlhe go sa kwalolole tiro ya mokwadi jaaka e ntse	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - nopola tshedimosetso e e maleba go kwala ka yone go tswa mo metsweding e e gatisitsweng le mo maranyaneng, ela tlhoko go tshepega ga metswedi, mme o lomaganye tshedimosetso e ka mokwalo, o akgole metswedi mme o leke ka bojotlhe go sa kwalole tiro ya mokwadi jaaka e ntse

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tshwaraganya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong.	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya, kwala, baakanya le go kwala ditiro tse dingwe, ka maikaelelo a go tlhoma mogopolo o lebeletse thutapuo le mopeleto o o tshwanetseng go ya ka mophato, le go neela tiro e e phepa e e balegang sentle - dirisa diele tse di bonolo, dipolelopate, paka e e siameng, matshwao a mokwalo, tlotlofoko e e maleba, diane le maele mo mokwalong	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya, kwala, baakanya le go kwala ditiro tse dingwe, ka maikaelelo a go tlhoma mogopolo o lebeletse thutapuo le mopeleto o o tshwanetseng le tlotlofoko e e maleba go ya ka mophato, le go neela tiro e e phepa e e balegang sentle - dirisa diele tse di bonolo, dipolelopate le dipolelotswako, paka e e siameng le matshwao a mokwalo, tlotlofoko e e	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya, kwala, baakanya le go kwala ditiro tse dingwe, ka maikaelelo a go tlhoma mogopolo o lebeletse thutapuo le mopeleto o o tshwanetseng le tlotlofoko e e maleba go ya ka mophato, le go neela tiro e e phepa e e balegang sentle - dirisa dikarolo tsa puo, diponagalo, matshwao a mokwalo, tlotlofoko, diane le maele sentle di akaretsa tiragalo	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - rulaganya, kwala, baakanya le go kwala ditiro tse dingwe gape gore o tle o kgone go kwala ka tsela e e nang babogedi ba le bantsi ka go dirisa thutapuo le mopeleto o o tshwanetseng, mme o dire tiro e e phepa e bile e balega sentle - dirisa dikarolo tsa puo, diponagalo, matshwao a mokwalo, tlotlofoko, diane le maele sentle di akaretsa tiragalo

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso.)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala tshwaraganya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong.	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - tlhama ditema ka maikaelelo a boitlhamedi, go tlhalosa le kanelo, go akaretsa dikwalo tse dikhutshwane tsa letsatsi le letsatsi tsa setho le a tiro le go kwalela babogedi ba ba tlwaelesegileng	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - maleba, diane le maele mo mokwalong - tlhama ditema ka maikaelelo a boitlhamedi, go tlhalosa le kanelo, o neela tshedimosetso go akaretsa dikwalo tse dikhutshwane tsa letsatsi le letsatsi tsa setho le a tiro le go kwalela babogedi ba ba tlwaelesegileng	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - tlhama ditema tse di farologaneng tse di kgatlang ka maikaelelo a boitlhamedi, go tlhalosa le kanelo, o neela tshedimosetso go akaretsa dikwalo tse dikhutshwane tsa letsatsi le letsatsi tsa setho le a tiro le go kwalela babogedi ba ba tlwaelesegileng le ba ba sa tlwaelesegang mo sekolong le mo setshabeng	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba - tlhama ditema tse di farologaneng tse di kgatlang di na le kgogedi ka maikaelelo a boitlhamedi, go tlhalosa le kanelo, o neela tshedimosetso go akaretsa dikwalo tse dikhutshwane tsa letsatsi le letsatsi tsa setho le a tiro le o dirisa popego e e siameng le maikaelelo a a maleba go babogedi

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Go buisa le go kwala Tshwaragaya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba Dikai tsa ditema go tlhopha go tswa mo go tsone: - posekarata - makwala a taletso - diforomo tsa dikgaisano - posetara - kapei - merumo ya poko e e bonolo - lekwalo la botsalano la tebogo - ditema tse di tlhalosang ka tlotlofoko e e neetsweng ke morutabana - ditlhamo tsa kanelo	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba Dikai tsa ditema go tlhopha go tswa mo go tsone: - buka ya letsatsi - dintlha - kopo e e bonolo - kitsiso - khabara ya makhasini - ditaello tsa kakaretso/ dikaelo - lekwalo la botsalano la go kopa boitshwarelo - ditema tse di tlhalosang - ditlhamo tsa kanelo	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba Dikai tsa ditema go tlhopha go tswa mo go tsone; - tshekatsheko ya dibuka - imeili (lekwalo la botsalano la masego le matlhogonolo) - athikele ya dikgang - lekwalo la kgomostso - ngangisano/botsoloso - phasalatso tse dinnye - ditaello tse di thatanyana - ditlhamo tse di tlhalosang - ditlhamo tsa kanelo	Go Kwala MT2 BK4 - tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba Dikai tsa ditema go tlhopha go tswa mo go tsone: - phatla tiro ya malatsi a boikhutso - lekwalo la semmuso la ngongorego - kopo ya semmuso - lekwalo la botsalano la go neela kgakololo - mosupi ditiragalo/pegelo - ditaello tse di thata ka botlalo - ditlhamo tse di tlhalosang - ditlhamo tsa kanelo -

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko • lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo	Dikarolo tsa puo MT3 TT1 • Lemoga le go dirisa dikarolo tsa puo - maina (ditlhopha tsa maina, popego, legokedi le thito le bong jwa maina) - madiri - maemedi - matlhaodi - masupi - makopanyi - matlhalosi a felo - malatlhelwa - magokedi - mabopi	Dikarolo tsa puo MT3 TT1 • Lemoga le go dirisa dikarolo tsa puo (jaaka mo Seema 4 mme boleng bo oketsege) : - maina (ditlhopha tsa maina, popego, legokedi le thito le bong jwa maina) - madiri - maemedi - matlhaodi - masupi - makopanyi - matlhalosi a felo le mokgwa - malatlhelwa - magokedi - mabopi	Dikarolo tsa puo MT3 TT1 • Lemoga le go dirisa dikarolo tsa puo (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege) : - maina (ditlhopha tsa maina, popego, legokedi le thito le bong jwa maina) - madiri - maemedi - matlhaodi - masupi - makopanyi - matlhalosi a felo le mokgwa - malatlhelwa - magokedi - mabopi	Dikarolo tsa puo MT3 TT1 • Lemoga le go dirisa dikarolo tsa puo (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege) : - maina (ditlhopha tsa maina, popego, legokedi le thito le bong jwa maina) - madiri - maemedi - matlhaodi - masupi - makopanyi - matlhalosi a felo, mokgwa le nako - malatlhelwa - magokedi - mabopi

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo	Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele : - diele tsa kitsiso - diele tsa dipotsoloso/dipotso - diele tsa kganetso - diele tse di botlhokwa - diele tse di bonolo - diele tse di matswakabele - dipaka tsa (mokgwa, paka jannong, paka pheti, paka e e tlang) le mefuta ya tsone	Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele (jaaka mo Seema 4 mme boleng bo oketsege) : - diele tsa kitsiso - diele tsa dipotsoloso/dipotso - diele tsa kganetso - diele tse di botlhokwa - diele tse di bonolo - diele tse di matswakabele - dipaka tsa (mokgwa, paka jannong, paka pheti, paka e e tlang) le mefuta ya tsone - mo go tlhamaletseng le mo sa tlhamalalang mo seeleng - diele tse raraaneng/tswako	Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege): - diele tsa kitsiso - diele tsa dipotsoloso/dipotso - diele tsa kganetso - diele tse di botlhokwa - diele tse di bonolo - diele tse di matswakabele - dipaka tsa (mokgwa, paka jannong, paka pheti, paka e e tlang) le mefuta ya tsone - mo go tlhamaletseng le mo sa tlhamalalang mo seeleng - diele tse raraaneng/tswako - puo e e nopotsweng le e e sa nopolwang	Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege): - diele tsa kitsiso - diele tsa dipotsoloso/dipotso - diele tsa kganetso - diele tse di botlhokwa - diele tse di bonolo - diele tse di matswakabele - dipaka tsa (mokgwa, paka jannong, paka pheti, paka e e tlang) le mefuta ya tsone - mo go tlhamaletseng le mo sa tlhamalalang mo seeleng - diele tse raraaneng/tswako - puo e e nopotsweng le e e sa nopolwang

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswalediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko • lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo			Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 • lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele: - pegelo/pego e e tlhamaletseng le e e sa tthamalalang	Popo ya seele (polelo) MT3 TT2 • lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele: - pegelo/pego e e tlhamaletseng le e e sa tthamalalang - dipolelo tse di ikemetseng le tse di sa ikemeleng - makopanyi (mefuta ya makopanyi)

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo	Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle - ditlhakakgolo - khutlo - letshwao le potso - phegelwana	Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle (jaaka mo Seema 4 mme boleng bo oketsege): - ditlhakakgolo - khutlo - letshwao le potso - phegelwana - letshwao la kgakgamatso - letshwao la tlogelo - matshwao a nopolo - letshwao la kgaogano/kopano	Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege): - ditlhakakgolo - khutlo - letshwao le potso - phegelwana - letshwao la kgakgamatso - letshwao la tlogelo - Kholono (:) - Masakana	Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege): - ditlhakakgolo - khutlo - letshwao le potso - phegelwana - letshwao la kgakgamatso - letshwao la tlogelo - kholono (:) - masakana - kholono e e sa tlalelang (:) - letshwao la kgaogano/kopano

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo			Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege): - matshwao a nopo - letshwao la kgaogano/kopano - tiriso ya diphegelwana tse pedi mo seeleng - tiriso matshwao a kgaogano/kopano a le mabedi mo seeleng	Matshwao a puiso le mopeleto MT3 TT3 - dirisa matshwao a puiso sentle (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege): - matshwao a nopo - letshwao la kgaogano/kopano - tiriso ya diphegelwana tse pedi mo seeleng - tiriso ya matshwao a kgaogano/kopano a le mabedi mo seeleng - khutlo-tharo (...)

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT3 TT4 - dirisa melao ya mopeleto sentle: - supa go itse ga mokwalo wa Setswana le ditumalano tse di rileng	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT3 TT4 - dirisa melao ya mopeleto sentle: - supa go itse ga mokwalo wa Setswana le ditumalano tse di rileng	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT3 TT4 - dirisa melao ya mopeleto sentle: - supa go itse ga mokwalo wa Setswana le ditumalano tse di rileng	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT3 TT4 - dirisa melao ya mopeleto sentle: - supa go itse ga mokwalo wa Setswana le ditumalano tse di rileng
Thutapuo le Tlotlofoko bopa le go dirisa kitso ya tlotlofoko mo maemong a a rileng	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, sekai: - makaelagongwe - malatodi - metshameko ya mafoko	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 4 mme boleng bo oketsege), sekai: - makaelagongwe - malatodi - metshameko ya mafoko	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege), sekai: - makaelagongwe - malatodi - metshameko ya mafoko	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege), sekai: - makaelagongwe - malatodi - metshameko ya mafoko

9.3 Thutapuo le Tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo kakaretso	Maikaelelo a a Tseneletseng			
	Seema 4	Seema 5	Seema 6	Seema 7
<i>Baithuti ba tlaa:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go :</i>
Thutapuo le Tlotlofoko bopa le go dirisa kitso ya tlotlofoko mo maamong a a rileng		Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 4 mme boleng bo oketsege), sekai: - diane - lemoga le dirisa maadingwa	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 5 mme boleng bo oketsege), sekai: - diane - lemoga le dirisa maadingwa - maele - mareo - go tlhama mafoko a maša	Tlotlofoko MT3 TT5 - lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle, (jaaka mo Seema 6 mme boleng bo oketsege), sekai: - diane - lemoga le dirisa maadingwa - maele - mareo - go tlhama mafoko a maša - ditumammogo le makwalwatshwana - dipharologantshe tse di bonolo (bokao jwa tsone) go ranola dipolelo tse di bonolo go tswa Seesemaneng go ya Setswaneng

10. TLHATLHOBO

Kharikulama ya thuto ka moithuti le go ruta thuto ya moithuti e dirisa kitso le bokgoni jo bontsi jo bo itebagantseng le kitso e e itsiweng ke setshaba. Maikaelelo a tseneletseng a a supilweng mo lenaneo-thutong a kaela go tlhloganya bokgoni jo moithuti o tshwanetseng go bo supa, ka ntlha ya tsamaiso ya go ruta le go rutwa, le gore maikaelelo a a tla tlhatlhobiwa. Le fa go ntse jalo, maikaelelo ke gore kharikulama e tshwanetse go gatelela mo go ruteng, e seng go tlhatlhoba. Ditlathlombo dithusa fela go ithuta.

10.1 Tlhatlhobo e e tsweletseng

Gore o kgone go lemoga bokgoni jotlhe, go dirisiwa mefuta e mentsi ya ditlathlombo tse ditlwaeselegileng le tse disa tlwaeselegang, go bontsha pono yotlhe ya tswelelopele le maiteko a moithuti mo dirutweng tshotlhe. Tlhatlhobo e e tsweletseng e tshwanetse go nna phepha, motlhofo le go laolesega, gape e golagantswe tota le melawana le ditiriso tsa thuto ya moithuti. Barutabana ba tshwanetse go supa tshedimose tso e e tletseng ya tswelelopele/ditiro tsa moithuti le go ba supegetsa bokoa le bokgoni/maiteko a bona, le go neela mabaka otlhe le thotloetso go dira bonatla. Batsadi ba tshwanetse go itsisiwe ka tiro ya bana ba bona mo dirutweng tshotlhe ka metlha gore ba ba rotloetse, baba etleletse le go ba neela megopolo ya go ka thusa bana ba bona jang mo ditirong tsa go ithuta. Tswelelopele le bokgoni/maiteko a moithuti mo serutweng se, bo tshwanetse go itsisiwe batsadi ka repoto ya sekolo.

10.2 Tlhatlhobo ya ngwaga yotlhe le tlhatlhobo e e bontshang bokgoni jwa moithuti

Mekgwa e mebedi e e dirisiwang mo tlhatlhobong ya ngwaga yotlhe le tlhatlhobo e e bontshang bokgoni jwa moithuti. Tlhatlhobo e e tsweletseng ya ngwaga ke tlhatlhobo nngwe le nngwe e e dirwang ngwaga yotlhe mo sekolong, go ka tokafatsa go ithuta, go bopa le go kaela tiro ya go ruta le go ithuta. Tlhatlhobo e bontsha baithuti ka go:

- ba rotloetsa go oketsa kitso le bokgoni jwa bona, le go rotloetsa mekgwa e e siameng ya go ithuta
- thusa baithuti go rarabolola mathata ka tlhagiso ya ditiro tsa tlhatlhobo, ba dirisa se ba se ithutileng
- dirisa tshedimose tso ya morutabana go tokafatsa mekgwa ya go ruta le ditiriso tsa go ithuta.

Tlhatlhobo e e bontshang bokgoni jwa moithuti, ke tlhatlhobo e e dirwang kwabofelong jwa ngwaga ya sekolo, e lebaganye le dithutiso le tswelelopele ya dithuto tsa moithuti tsa ngwaga yotlhe mo serutweng, mmogo le diteko le ditlathlombo tsa mafelo a ngwaga. Maduo a tlhatlhobo ya bokgoni jwa moithuti ke one fela a a supang tlhatlhobo ya moithuti go ya kwa mophathong o o latelang.

10.3 Mekgwa e e sa tlwaeselegang le e e tlwaeselegileng

Morutabana o tshwanetse go tlhatlhoba ka fa moithuti mongwe le mongwe a tshwarang maikaelelo a a tseneletseng ka teng, a tlhalositswe mo lenaneo-thutong le gore go tswa moo a nne le setshwantsho sa tswelelopele yotlhe. Go ya ka katlhamo e kgolo, se se kgona go dirwa ka mokgwa o o sa tlwaeselegang le go tsaya karolo ka gale, go ya ka popego e e tlhokometsweng ya tswelelopele ya moithuti mongwe le mongwe mo maemong a thuto le katiso ba santse ba tlhotlhomisa dilo, phetolo ya ponagalo le tshedimose tso (data), dirisa kitso e o nang le yona, tlhaeletsano le go dira katlholo e e nang le boleng. Fa go le botlhokwa go bopa tlhatlhobo ka tswelelopele, morutabana o tshwanetse go ya ka bokgoni jo bo kgonagalang a dirise maemo a a tshwanang le thuto ya gale le go dirisa maemo go tlhatlhoba bokgoni jwa moithuti. Tlhatlhobo ya mokwalo o o tlwaeselegileng le

motlotlo o kgona go dirisiwa go tlhatlhoba tekanyo e e lekanyeditsweng ya maikaelelo a a tseneletseng a seka a tsaya nako entsi. Diteko tse dikhutshwane di tshwanetse go lekanyediwa mo karolong nngwe ya thuto mme mo maemong a a rileng a a ka dirisiwang mo thutong yotlhe.

10.4 Tshekatsheko

Tshedimosetso go tswa mo tlhatlhobong e e tsweletseng e e sa tlwaelesegang le e tlwaelesegileng e ya go dirisiwa ke morutabana go tlhotlhomisa fa go tlhokafalang go lekanya mekgwa le didirisiwa mo tswelelopeleng ya letlhoko la moithuti mongwe le mongwe. Kwa bofelong jwa kgaolo ya thuto nngwe le nngwe le kwa bofelong jwa setlha sengwe le sengwe, morutabana ga mmogo le baithuti, ba tshwanetse go sekaseka tswelelopele go ya ka tiro e e feditsweng, go tsaya karolo, gore baithuti ba ithutile eng le gore go tla dirwa eng go tokafatsa seemo sa tiro le bokgoni jwa baithuti.

10.5. Selekanyetso sa go tshwaya

Fa go neelwa maduo a tlathlho e e tsweletseng, go botlhokwa gore ba supe bokgoni jo bo rileng, mme bo se maleba le gore baithuti ba bangwe ba kgonne jang botswerere jo kgotsa mogopolo wa pheresente e e beilweng e baithuti ba tshwanetseng ba neelwe ya selekanyo sa A, B, C jalo le jalo. Selekanyetso sa go tshwaya tlathlho, tlhaka nngwe le nngwe e tshwanetse go nna le tlhaloso ya se moithuti a tshwanetseng go se supa gore a kgone go ka neelwa maduo. Ditlhaloso tsa go tshwaya di tshwanetse go tlabololwa go serutwa sengwe le sengwe, ngwaga nngwe le nngwe. Go botlhokwa gore barutabana mo lefapheng/kgaolo nngwe le nngwe ba dire mmogo go nna le tlhaloganyo e e abelanwang gore tlhaloso ya go tshwaya go reela eng, le go di dirisa mo maduong a tlathlho e e tsweletseng, gore maduo a neelwa sentle le ka tekano mo dirutweng tsotlhe. Ke gone fela dipholo tsa ditlathlho di tla ikanyegang/kgotsotsofatsang.

10.6 Tlhaloso ya go tshwaya

Bokgoni jwa moithuti jwa ngwaga yotlhe mo maikaelelong a a tseneletseng bo tla supiwana ka ditlhaka tsa bokgoni, fa A a le kwa godimo thata, E a le kwa tlase. Fa ditlhaka tsa bokgoni di neelwa, go botlhokwa thata gore di supe seemo sa bokgoni jwa nnete jwa moithuti go kamano le bokgoni. Kamano fa gare ga ditlhaka tsa bokgoni le maikaelelo a a tseneletseng supiwana moteng ga moalo o o fa tlase. Go ya ka bokgoni jo bo kgonagalang tlhaka ya bokgoni e tshwanetse go dirisiwa jaaka maduo mo boemong jwa pheresente.

Seema	% Tekanyetso (4 - 7)	Ditlhalosi tsa go tshwaya
A	80%+	O kgonne maikaelelo a a tseneletseng sentle thata. Moithuti o dirile ka natla mo dikarolong tsotlhe tsa bokgoni.
B	70-79%	O kgonne maikaelelo a a tseneletseng sentle. Bokgoni jwa moithuti bo fa godimo ga palogare. Moithuti o na le bokgoni mo dikarolong tse dintsi tsa bokgoni.
C	60-69%	O kgonne maikaelelo a a tseneletseng a itumedisa. Moithuti o kgonne maikaelelo le gone o kgona go a dirisa mo bonnong jo bo itsegeng le mo maemong a mangwe.
D	50-59%	O kgonne maikaelelo a a tseneletseng a kgotsofatsa. Moithuti o kgona gore a bo a sa kgona maikaelelo a a tseneletseng, mme bokgoni jwa gagwe bo lekana go feta seemo sa bokgoni. Moithuti o mo letlhokong la kemonokeng ya thuto mo dikarolong dingwe.
E	40-49%	Ga a kgona palogare ya maikaelelo a a tseneletseng. Moithuti ga a kgona go fitlhelela maemo a bokgoni jwa palogare mo maikaelelong a a tseneletseng mme bokgoni jwa gagwe bo lekane go feta maemo a a kwa tlase a bokgoni. Moithuti o mo letlhokong la kemonokeng ya thuto mo dikarolong tse dintsi.
U	0-39%	Moithuti ga a kgona sepe sa maikaelelo a a tseneletseng. Moithuti ga a kgona go fitlhelela maemo a bokgoni mo maikaelelong a a tseneletseng le fa kemonokeng e e rileng e tswa mo morutabaneng. Moithuti o na le letlhoko le le rileng la thuso mo dithutong.

10.7 Go dira tiro le go kwala maduo a tlhatlhobo

Tlhatlhobo e e tswelaletseng e tshwanetse go logelwa maano le go ipaakanyetswa matshimologo a ngwaga, e nne bonolo fa go kgonagala. Maduo a a neetsweng ditiro tsa mo phaposi-boruletong, ditiro tsa diatla, tsa di porojeke, aseamente, tirogae le diteko tse dikhutshwane a tshwanetse go kwalwa go dirisetswa tlhatlhobo e e tswelaletseng.

10.8 Maikaelelo a Tlhatlhobo

Maikaelelo a tlhatlhobo a Pua Ya Ntlha ke a a latelang :

10.8.1 Theetso le go bua

MT1 THEETSO LE GO BUA

Maikaeleleo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa go ya ka bokgoni jwa go:

- supa bokgoni jo bo siameng jwa go reetsa, maitsholo le mokgwa.
- tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng.

Maikaelelo a a Tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go:

- TB1** reetsa ditema tse di farologaneng ka tlhawaafalo, le go di araba sentle ka tshwanelo.
- TB2** tlhaeletsana sentle ka tshepo, mo maamong a a farologaneng.
- TB3** bega tshedimosetso, megopolo, le dikakanyo ka telelo, bokhutsane di le maleba.
- TB4** tsaya karolo mo dipuisanong tse di kopanyetswseng tse di nonofileng, ka mokgwa o o siameng, o lebeletse dintlha, ditlhogo tse di maleba le dingwaga tsa baithuti.

10.8.2 Go buisa le go kwala

MT2 GO BUISA LE GO KWALA

Maikaeleleo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa go ya ka bokgoni jwa go:

- tlhabolola tebogo le lerato la go buisa, o tswelela go buisa didirisiwa tse di thata ka bonosi
- tshwaragaya megopolo le go tlhaeletsana mo mokwalong

Maikaelelelo a a Tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go :

- BK1** buisa ditema tse di rulagantsweng kwa godimo sentle ka telelo le maikhutlo.
- BK2** buisa le go supa tlhaloganyo ya diteng, popego ya ditema le boitlhami jwa mokwadi
- BK3** buisa, o tlhaloganye, o akanye ka ditlhangwa tse di farologaneng le tse eseng tsa nnete.
- BK4** tlhama ditema tse di farologaneng go supa boitlhamedi, go itlhamela ka sebele le go tlhamela maemo a a rileng o lebeletse segalo le puo e e maleba

10.8.3 Thutapuo le tlotlofoko

MT3 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO

Maikaelelelo a a Tseneletseng

Baithuti ba tlhatlhobiwa go ya ka bokgoni jwa go:

- lemoga le go dirisa melao ya thutapuo ka tshwanelo
- popa le go dirisa kitso ya tlotlofoko mo maamong a a rileng

Maikaelelelo a a Tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go:

- TT1** lemoga le go dirisa dikarolo tsa puo
- TT2** lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya diele
- TT3** dirisa matshwao a mokwalo sentle
- TT4** dirisa melao ya mopeleto sentle
- TT5** lemoga o dirise tlhaloso le bokao jwa lefoko kgotsa jwa ditema yotlhe sentle

10.9 Mosupatsela wa tlathobho e e tswelletseng

Ditiro tsa tlathobho e e tswelletseng tsa setlha di tshwanetse go tlhophiwa, di tlathobiwe di kwalwe gape di neelwe maduo. Tlathobho e e tswelletseng e tshwanetse go rulagangwa sentle go ya ka memorantamo le selekanyetso sa go tshwaya. Selekanyetso se se dirisiwang go tlathoba ditiro le ditlathobho di tshwanetse go neelwa moithuti pele ga tiro e dirwa. Tshupo ya tiro e e dirilweng ke baithuti ba ba boneng maduo a a kwa godimo, maduo a a fa gare le maduo a a kwa tlase, diasaement le memorantamo, di tshwanetse go bewa fa sekolong go fitlhela bofelo jwa ngwaga. Barutabana ba kgona go tshwaya le go kwala maduo a tlathobho e e tswelletseng go feta jaaka a laoletsewe, fa go tlhokafala go ka dirisiwa tlathobho ya ngwaga yotlhe. Kwa bofelong jwa ngwaga tlathobho e e bontshang bokgoni jwa moithuti, maduo a yone a ka tswa mo ditirong tsa tlathobho jaaka a laoletsewe go tswa mo lenaneo-thuto.

10.9.1 Theetso le go bua

Baithuti ba tshwanetse go dira teko ya theetso le karabo ga nngwe fela ka setlha. Ka maikemisetso a, barutabana ba tshwanetse go nna le tlathobho ya theetso e e arabiwang ka go kwala. Maduo a kwalwa mo papetlaneng ya tlathobho mo kholomong ya teko ya theetso le karabo.

Go bua ga baithuti go tshwanetse gore go tshwaiwe ga nngwe fela ka setlha (eseng fela bokgoni jwa go tlhaeletsana, mme le jwa go bega le go tsaya karolo). Maduo a kwalwe mo kholomong e e siameng mo papetlaneng ya ditlathobho.

10.9.2 Go buisa le go kwala

Go buisetsa kwa godimo

Go buisetsa kwa godimo go tshwanetse go tlathobiwa ga nngwe fela ka setlha. Go dirwe ka tema e baithuti ba setseng ba e ipaakanyeditse. Morutabana o kgona go tlathoba tekotlhaloganyo ka go botsa baithuti dipotso tse moithuti o tshwanetseng go di araba ka molomo. Ela tlhoko gore tlathobho ya go buisa e dirwe mo nakong ya go ikatisetsa go buisa.

Ditlhangwa

Tiro e khutshwane e le nngwe ya ditlhangwa e tshwanetswe go dirwa le go tshwaiwa mo setlheng mme maduo a kwalwe mo kholomong e e siameng mo papetlaneng ya ditlathobho.

Thuto ya ditlhangwa e na le dikarolo tse tharo: padi, terama le poko. Dikarolo tse tharo tseo di kgona go nna le karolo mo tlathobong ya motlotlo e e tlwaeleseng fela jalo le go tlathobiwa ka mokgwa wa go kwala.

(i) Padi(dikhutswe)

Diteng tsa lokwalo di tshwanetse go ithutiwa go ya baanelwa, tatelano ya ditiragalo, poloto, tiro le ditlamorago/pheletso. Dipotso tse di kwadilweng di tshwanetse go nna di ikaegile ka maemo. Baithuti ba nne le bokgoni jwa go araba dipotso ka bo bone ba ntse ba dirisa ditema. Mo mephatong o o fa gare (4-7) ditema tse di ithutiwamo go tseneletseng.

(ii) Terama

Go tla ithutiwa terama e e khutshwane kgotsa tema fela. Diteng di tshwanetse go ithutiwa go ya ka badiragatsi, tatelano ya ditiragalo, ditiro le ditlamorago. Dipotso tse di kwadiwang di tshwanetse go nna tse di tseneletseng. Baithuti ka bo bone ba tshwanetse go nna le bokgoni jwa go araba dipotso ba dirisa ditema.

(iii) Poko

Baithuti ba tshwanetse go rutiwa go nna le kgatlhego le go rata poko. Go neetefatsa se, baithuti ba tshwanetse go tlhaloganya diteng tsa leboko. Maboko ga a tshwanela go tshwarwa ka tlhogo, mme baithuti ba tshwanetse go kaelwa go ya ka bokgoni jwa go buisa ka maikutlo, tlhaloso le dikarolo tsa puo le maikutlo a a akareditsweng go tswa mo mabokong ao. Kopelo ya leboko ka phaposi-borutelo ga e a tshwanela go rotloetswa le go letlelelwa. Le fa go ntse jalo, barutabana ba ba siameng mo go tsamaiseng kopelo ba rotloetswa go dirisa bokgoni joo mo phaposi-borutelong, ka gore go oketsa boitumelo mo thutong ya poko.

Puiso e e laoletsweng diema tse di farologaneng

Seema sa 4: maboko a le mararo (3) **LE** terama e khutshwane/tema ya terama (1) padi e le nngwe (1) **LE** dikhutshwe di **KGOTSA** tharo (3) ka ngwaga

Seema sa 5: maboko a le mane (4) **LE** terama e khutshwane **LE** tema ya terama (1) padi e le nngwe (1) **KGOTSA** di khutshwe di le nne (4) ka ngwaga

Seema sa 6: maboko a le matlhano (5) **LE** terama e le nngwe (1) e e khutshwane **LE** tema ya terama /padi e le nngwe (1) **LE** dikhutshwe di **KGOTSA** tlhano (5) ka ngwaga

Seema sa 7: maboko a le maratano (6) **LE** Terama e le nngwe (1) **LE** padi e le nngwe (1) **KGOTSA** dikhutshwe di **LE** thataro (6) ka ngwaga

Tekotlhaloganyo le mokwalo o o laotsweng

Go buisa ditema tse di nang le dipotso tse di farologaneng di tlatlhoba go tlhaloganya ditema tse di tlhaloganyetsegang le tse di sa tlhaloganyetsegeng, mme se se reela gore tlatlhoba e dirwa ka tlhomamo setlha sotlhe. Go dirwe tiro ya go buisa e le nngwe ka setlha e e tshwanetseng go tshwaiwa ke morutabana ka maikaelelo a go tlatlhoba bokgoni jwa moithuti mo tlatlhobong e e tsweletseng, e kwadilwe mo papetlaneng ya ditlatlhobo. Ditiro di tshwanetse go dirwa mo baithuti ba kgonang go itlhamela tshedimosetso go tswa mo temeng e le nngwe kgotsa ditema tse dintsi kgotsa didirisiwa tsa pono tse di tlatlhobiwang.

Dikao tsa mokwalo o o laotsweng di tsaya tshedimosetso go tswa mo tlhalosong go ya kwa foromong, go tswa mo temeng ya tshedimosetso go dikholomong tse di supang tshwantshanyo le dipharologanyo, kgotsa go tswa mo dikerafong, mmepe, go bega ka bosa, jalo jalo, go tsaya dinopolo kgotsa tshobokokanyo.

Mokwalo o o tsweletseng

Kwala tlhamo e le nngwe e leele le tlhamo e e khutshwane e le nngwe mme di tshwaiwe ganngwe fela ka setlha, mme maduo a kwalwe mo papetlaneng ya ditlatlhobo. Boleele jwa tiro e e kwalwang e tshwanetse go nna jaana:

Ditlhamo:

Seema sa 4: mafoko a a mo gare ga 60 - 100

Seema sa 5: mafoko a a mo gare ga 120 - 150

Seema sa 6: mafoko a a mo gare ga 150 - 180

Seema sa 7: mafoko a a mo gare ga 180 – 200

Ditlhamo tse dikhutshwane:

Seema sa 4: mafoko a a mo gare ga 60 - 80

Seema sa 5: mafoko a a mo gare ga 80 - 100

Seema sa 6: mafoko a a mo gare ga 100 - 120

Seema sa 7: mafoko a a mo gare ga 120 – 150

10.9.3 Thutapuo le tlotlofoko***Thutapuo***

Thutapuo e e nonofileng e kgona go letlelela baithuti gore ba dirise puo sentle ka thelelo le ka matshwanedi. Melao ya thutapuo e tshwanetse go tlhatlhojwa go dirisiwa mekgwa e e farologaneng jaaka; (dipotso tsa go tlhophisa; go lebaganyajalo jalo), mme go botlhokwa thata gore bokgoni jwa bone jwa go tsenya melao e mo tirisong bo tshwanetse go tlhatlhojwa. Maduo a teko e le nngwe ya thutapuo ka setlha a tshwanetse go kwalwa ke morutabana ka maikaelelo a tlhatlhobo e e tsweletseng a bo a tsenngwae e tlwaelesegileng mo papetlaneng ya tlhatlhobo.

Mopeleto

Teko tsa mopeleto mo diforomong tse di farologaneng, le piletso mo maemong a diele kgotsa ditemana e e tla buisediwa baithuti, go tlhatlhoba bokgoni jwa mopeleto wa bone mo puong. Go botlhokwa gore baithuti ba neelwe ditiro nako le nako tsa mopeleto le diteko tsa piletso. Diteko tsa mopeleto le piletso di tshwanetse go tlhatlhoba tlotlofoko e e neng e rutwa mo bekeng/setlha/ngwaga. Di kgona go tshwarisiwa ke baithuti ka bo bona kgotsa balekane ba bona. Teko ya mopeleto e le nngwe ka setlha e tshwanetse go tshwarisiwa ke morutabana ka maikaelelo a tlhatlhobo e e tsweletseng e e mme maduo a kwalwe mo papetlaneng ya tlhatlhobo.

10.9.4 Tshobokanyo ya tlhatlhobo e e tsweletseng ka setlha

Dikarolo tsa bokgoni	Maduo	Gotlhe
1. Theetso le go bua		
Theetso ya tekatlhaloganyo	10	
Botlhaga jwa go bua	10	
Gotlhe		20
2. Go buisa le go kwala		
Go buisetsa kwa godimo	10	
Ditlhangwa	10	
Go buisa le mokwalo o o lebagantsweng	20	
Tlhamo	10	
Tiro e khutshwane	10	
Gotlhe		60
3. Thutapuo le Tlotlofoko		
Thutapuo	10	
Mopeleto	10	
		20
Gotlhe		100

10.9.5 Maduo a bofelo a setlha a rapoto

Maduo a tlhatlhobo e e tsweletseng a setlha se le senngwe a tshwanetse go nna 100. Maduo a a tshwanetse go dirisediwa raporoto kwa bofelong jwa setlha sa 1 le 2.

Go etleletsa maitsholo a a siameng fa go kwalwa tlhamo, dikole di tshwanetse go emisa go kwadisa baithuti ditlhamo tse di leele le ditlhamo tse di khutshwane tse di tsweletseng ka letsatsi la bofelo la sekolo, go ka leka go tshegetsa baithutifa sekolong.

10.10 MOSUPATSELA WA DITLHATLHOBO TSA BOFELO TSA NGWAGA

Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga jwa sekolo di tla kwalwa ka dipuo tsothle tsa ntlha. Lebaka la tlhatlhobo e ke go ka tlathloba moithuti mongwe le mongwe gore a bo a kgonne go fitlhelela maikaelelo a ngwaga eo. Go ipaakanya le go tsamaisa tlhatlhobo e ga go a tshwanela go ka feta dibeke tse pedi kwa bofelong jwa ngwaga

Ditlhatlhobo tse di kwalwang kwa bofelong jwa ngwaga di na le dipamipiri tse pedi

Pampiri	Seema sa 4	Nako	Maduo
Pampiri 1: Go buisa le go tihaloganya	Pampiri ya Ntlha (1) e na le dikarolo tse pedi. Dipotso e ka nna tsa go ithophela, ee/nyaa le dipotso tsa go nyalasanya le dipotso tse di batlang dikarabo tsa boleele jwa dipolelo. <u>Karolo 1:</u> Go buisa le go tihaloganya (Maduo 20). Dipotso di tshwanetse go nna pedi kgotsa nngwe ka ga tlhamo e khutshwane, tsa tshedimosetso kgotsa ditema tse di tlhalosang, le gone di kgona go akaretsa dilo tse di bonalang (sekai, ditshwantsho, diphasalatso le dikerafo). Dipotso di tla tlathloba go tihaloganya gape di tla akaretsa dipotso tsa mefuta e e farologaneng ka bothata. <u>Karolo 2:</u> Thutapuo (Maduo 10). Dipotso di tshwanetse go botswa mabapi le thutapuo e e rutilweng mo setlheng/ngwaga, sekai, matshwao a puiso, dikarolo tsa puo, dipaka, go tlangwa ga dipolelo jalo jalo.	45 metsotso	30
Pampiri 2: Mokwalo o o tsweletseng	Pampiri ya Bobedi (2) e na le karolo e le nngwe fela. Tlhamo (maduo 20) Baithuti ba tla kwala tlhamo ya kanelo ka nngwe ya ditlhogo tse nne tse di neetsweng. Mafoko a tshwanetse go na magareng ga 60-100). Tshedimosetso ya kgwetlo e tla neelwa fa go tlhokafala, mme e tshwanetse go laolelwa.	45 metsotso	20
	Palogotlhe		50

Pampiri	Seema sa 5	Nako	maduo
Pampiri 1: Go buisa le go tlhaloganya	Pampiri ya ntlha (1) e na le dikarolo tse pedi. Dipotso e ka nna tsa go itlhophela, ee/nyaa le dipotso tsa go nyalasanya le dipotso tse di batlang dikarabo tsa boleele jwa dipolelo. <u>Karolo 1:</u> Go buisa le go tlhaloganya (Maduo 20). Dipotso tsoopedi tsa go buisa le go tlhaloganya le mokwalo o o laoleletsweng di tshwanetse go botswa go tswa mo ditemeng tsa kanelo, tshedimetsetso kgotsa tse di tlhalosang tse di sa buisiwang. Ditema di kgona go akaretsa ditshwantsho (dikai; ditshwantsho, diphasalatso, dikerafo jalo jalo). Dipotso di tla akaretsa mefuta ya dipotso e e farologaneng ka bothata. <u>Karolo 2:</u> Thutapuo (Maduo 10). Dipotso di tshwanetse go botswa mabapi le thutapuo e e rutilweng mo setlheng/ngwaga, sekai, matshwao a puiso, dikarolo tsa puo, dipaka, go tlangwa ga dipolelo jalo jalo.	Ura e le 1	30
Pampiri 2: Mokwalo o o tswelletseng	Pampiri ya Bobedi e na le karolo e le nngwe fela. Tlhamo (Maduo 20) Baithuti ba tla kwala tlhamo ya kanelo ka nngwe ya ditlhogo tse nne tse di neetsweng. Mafoko a tshwanetse go na magareng ga 120-150).	Ura e le 1 le metsotso e 15	20
	Palogotlhe		50

Pampiri	Diema 6 le 7	Nako	Maduo
Pampiri 1: Go buisa le go tlhaloganya	Pampiri ya ntlha (1) e na le dikarolo tse pedi. Dipotso e ka nna tsa go itlhophela, ee/nyaa le dipotso tsa go nyalasanya le dipotso tse di batlang dikarabo tsa boleele jwa dipolelo. <u>Karolo 1: Go buisa le go tlhaloganya (Maduo 20).</u> Dipotso tsoopedi kgotsa tsootharo tsa go buisa le go tlhaloganya le mokwalo o o laolelsweng di tshwanetse go botswa go tswa mo ditemeng tsa kanelo, tshedimotsetso kgotsa tse di tlhalosang tse di sa buisiwang. Ditema di kgona go akaretse ditshwantsho (dikai; ditshwantsho, mealo, diphasalatso, dikerafo jalo jalo). <i>O seka wa dirisa ditema tse pedi tsa mefuta e tshwanang.</i> Dipotso di tla akaretse mefuta ya dipotso e e farologaneng ka bothata. <u>Karolo 2: Ditlhangwa (Maduo 10)</u> Dipotso tsa ditlhangwa di tshwanetse go tsewa go tswa mo pading nngwe e e rileng e e neng e rutiwa mo setlheng sa bobedi. Dipotso di tshwanetse go tlathloba maikaelelo a a tseneletseng go tswa mo ditlhwangwa jaaka go supilwe mo maikaelelong a thuto <u>Karolo 3: Thutapuo (Maduo 20)</u> Dipotso di tshwanetse go botswa mabapi le thutapuo e e rutilweng mo setlheng/ngwaga, sekai, matshwao a puiso, dikarolo tsa puo, dipaka, go tlhangwa ga dipolelo jalo jalo.	Ura 1 le 30 metsotso	80
Pampiri 2: Mokwalo o o tsweletseng	Pampiri ya Bobedi e na le karolo e le nngwe fela. <u>Tlhamo (Maduo 20)</u> Baithuti ba tla kwala tlhamo ya kanelo ka nngwe ya ditlhogo tse nne tse di neetsweng. (Seema 6: Mafoko a a 150-180; Seema 7: mafoko a a 180-200).	Ura 1 le 30 metsotso	20
Palogotlhe			100 ÷ 2 = 50

10.11 Maduo a go falola

Tlhatlhobo e e tswelletseng e na le seabe sa 50% malebang le mafelo a seema le 50% mo ditlhatlhobong tsa se legae [50 maduo + 50 maduo = 100]

Dilekanyetso tsa ditlhatlhobo tsa dikarolo tse di farologaneng:

Seema 4 le 5

DIKAROLO	TLHALOSO	MADUO	SELEKANYETSO
Tlhatlhobo e e tswelletseng	Botswerere jwa dikarolo tsa puo	100	50%
Tlhatlhobo e e kwalwang	Pampiri 1	30	30%
	Pampiri 2	20	20%
Palogotlhe:			100%

Seema 6 le 7

DIKAROLO	TLHALOSO	MADUO	SELEKANYETSO
Tlhatlhobo e e tswelletseng	Botswerere jwa dikarolo tsa puo	100	50%
Tlhatlhobo e e kwalwang	Pampiri 1	80	40%
	Pampiri 2	20	10%
Palogotlhe:			100%

10.12 Selekanyetso sa go tshwaya dipampiri tsa tlhatlhobo

Maikaelelo a Tlhatlhobo		Tlhatlhobo e e tswelletseng	Pampiri1	Pampiri 2
MT1	TB1	✓		
	TB2	✓		
	TB3	✓		
	TB4	✓		
MT2	BK1	✓	✓	
	BK2	✓	✓	
	BK3	✓	✓	
	BK4	✓		✓
MT3	TT1	✓	✓	✓
	TT2	✓	✓	✓
	TT3	✓	✓	✓
	TT4	✓	✓	✓
	TT5	✓	✓	✓

PAPETLANA A: TLHALOSO YA MAREO

Mokganatiro(molwantshi)	Moanelwamogolo mo teng ga lokwalo, tiragatso kgotsa yo boleng maitsholo a gagwe a lengmo kgotlang le bao ba e leng bagaka kgotsa molwanthiwa.
Thuto ya boitseanape ya mokwadi	tiriso ya mafoko y mokwadi, maikutlo, dikakpuo, popego ya diteng j.j go bopa tiragatso kwa maikaelelo.
Tlhaolele	leakanyetsopele le letlhaolele kgotsa go sa rate sengwe jaaka fa morutabana wa me a rata go neela basetsana maduo a a kwa godimo
Kopanyo ya mafoko	botsalano fa gare fa mafoko a le mabedi a a dirisiwang mmogo nako nngwe kgotsa gantsi mo puong jaaka go tshwarwa ke sehuba.
Tomagano Sesupo (pono le kutlo)	Lefoko le le lomaganyang polelo, polelwana kgotsa mafoko. Sengwe se o se bonang kgotsa o se utlwang (puisotebo le modumo) lefoko le kgaogangwa ka dinoko kgotsa mokgwa wa go bua ka gale kwa godimo kgotsa kwa tlase.
Tlhagiso tse di farologaneng	Tlhagiso e e dirisang tlhakano ya mekgwatumo ya tlhaeletsano jaaka pono (ditshwantsho/diphamolo) le kutlo (pina, puo)
Dintlhakagolo Go akgela	Dipopego tse dibotlhokwa kgotsa dintlhakagolo tsa temana. go bua sengwe mme o dirisa mafoko a sele, bogolo jang go dira gore go tlhalosege sentle.
Selo se se sa amogelesegang	kabetlana ya tiro e e kwadilweng kgotsa mogopolo o mongwe o o kwalolotseng mme morago a re ke wa gagwe.
Kgasakgasa	tshedimosetso e e sa siamang, boammaruri jo bo sa tsenelelang, tshedimosetso e e nang le tsietso kgotsa e e raelang e e phasaladitsweng ka thulaganyo sekai: fa lekoko la sepolotiki le le kगतlanong le bua magatwe ka ga tsamaiso e e sa siamang mo pusong ka maitekong a go tlotlomatsa setshwano sa bone. ▪ Ditemana ka kganetsanyo le tsa mafoko a a borethe(tse di batlang go fenywa maikutlo,go leka go gapela babadi mo teng ga ditumelo te di rileng sekai: dipuo le ditlhamo tsa dipolotiki,letsholo la dikwalo ka ga ditshwanelo tsa setho, ditshwanelo tsa bomme jj batseleganyi, phasalatso, lekwalo go motseleganyi. ▪ Ditemana tsa ditsamaiso (go neela tshedimosetso ka tsamiso sekai: mosupatsela, tsamaiso ya tiro ya botaki/le ya boitapoloso, motshameko wa lomati kgotsa ditaello tsa software mo teng ga khompura. ▪ Ditemana tse di farologaneng (internete, bukana, tlanano,mosupatsela, kema nokeng ya didirisiwa tsa kumo, dipego tsa dipatliso) go tshwantsha ka kerafo jaaka theo ya kapeo, mokwalo o o dirisediawang nako , dithulaganyo, kaelo, mokwalo o o kwadilweng fa godimo ga lokwalo, dimmapa, karata ya tshedimosetso le dikerafo.
Mokai	motho yo o neelang tlhaloso kgotsa ditshwanetsho tse di nang mokgabiso go tsamaelana le temana e e kwadilweng,
Bokao	e go builweng ka ga yona kgotsa ya eledeteroniki kaya, go sa bolelwe, mme go tlhalosega mo go se se supiwang

Segalo	go buela kwa godimo kgotsa kwa tlase fa mongwe a bua lefoko kgotsa se se bopang maitsholo mangwe mo moreetsing/ mmegeedi, kgotsa a go neela tshedimosetso nngwe sekai: modumo wa makhubu a lewatle fa a wela mo godimo ga makhubu le dinonyane tsa lewatle di opela di gakoloe moreetsi/mmogedi gore lefelo le gaufi le lewatle.
Tlhaloso e e lolameng	tlhalosa ka botlalo ka mokgwa o o siameng o o tlhamaletseng, go sena kabakanyo epe mo tlhalosong.
Tiriso ya thutapuo	melao e e tlhamaneng ya thutapuo ya go kwala le go buisa mo puong.
Temana e e neelang tshedimosetso	temana e e neelang tshedimosetso e akaretsa mo gare ga tse dingwe. ▪ Tlhaloso ya lenaeo (go neela tshedimosetso, go abelana ditlhaloso le dithanolo, go tshwantshwanya le go farologanya. Dikai tsa ditemana tsa lenaeo, bukagakolo, dikgang tsedintsha, dikwalo tsaietlo tse di nang le boleng jwa dipopego tsa dikgannyana, matseno a saetlopedia
Moanelwamogolo	Modiragatsi yo o botlhokwa thata mo teng ga padi, kang, diragalo kgotsa tiro e nngwe ya bokwadi, mogaka.
Go ikitsisi	Mofuta wa puo e e lebaneng le seemo sa loago kgotsa puo e e dirisiwang go tlhaeletsana le palo ya batho ba ba rileng.
Ditumalano tsa boago	mokgwa o o tlwaelesegileng ka fa dilo di dirwang ka teng mo setshabeng.
Mogopolo o o tlhomameng	go rulaganya batho kgotsa ditlhopho go ya ka setshwantsho kgotsa mogopolo o o tlhomamisitsweng o nolofaditswe mohetelelosekai go ntsha kakanyo ya gore mapodisifela otlhe ke ditshimega/diganka tsa kgotsa gore basetsana ga ba botlhale jaaka basimane.
Tshobokanyo	Tshobokanyo e khutshwane ya poloto ya lokwalo, tiragatso, kgotsa pontsho mo thelebisheneng
Popego ya temana	mokgwa o dikarolo tse di farologaneng tsa poloto, thitokgang, megopolo jalojalo mo teng ga temana di lomagantswe.
Mokgwa wa puo	mokgwa o mongwe o buang sengwe e le sesupo sa gore motho yo o ikutlwa jang kgotsa o gopoletse eng, bokao jwa gale kgotsa maitsholo a sengwe e le sesupo sa mokgwa kgotsa pono ya motho yo o se bakileng.

PAPETLANA B: TIRO YA GO BUA (PEGO YA PUO)

Kgato	Neelo ya Maduo	Ditlhaloso tsa dikgato/neelo maduo
1	8 – 10	- E rulagantswe ka tsela e e nang le maikaelelo e bile e beilwe ka nako e e dira gore bareetsi ba nne ba ba reditse - Go nna le seabe se se tlhomogileng mo bathung - Dirisa mafoko a a faroloneganeng a a maleba ka tshwanelo ka bokhutshwane
2	6 – 7	- E rulagantswe sentle ka ketapele e e kगतलंग le kanelo e e utlwalang sentle - Tsela e e borothe e e siameng e e dirang gore mmele o nne o eme sentle - O dirisa mareo a a rileng a setlhogo mme e farologanya mefutu ya dipolelo
3	4 – 5	- Rulagantswe ka tsela e e utlwalang sentle e na le kelapele le konelo e e utlwalang sentle - Thagisiwa ga tsela e e kgotsefatsang, go utlwala e bile go tlhalosa bokao jo bo tseneletseng - O dirisa puo e e kgotsofatsang, o kwalela bareetsi ka maikaelelo a a rileng
4	2 – 3	- Maiteko a a lekanyeditsweng kgotsa a a sa atlegang a go rulaganya ditema - Go sa bue sentle kgotsa go sa kगतले - Tlotlofoko e e lekanyeditsweng e sa tlhomamama le ka nako tse dingwe e na le diphoso
5	0 - 1	- Ga e amane ka gope le tiro eo, bareetsi ga ba a ipaakanyetsa - Go sa bue kgotsa go sa itlhalose sentle - Ga go a dirwa maiteko ape a go dirisa mafoko a a rileng a a amanang le setlhogo

PAPETLANA C: GO BUISETSA KWA GODIMO

Kgato	Neelo ya Maduo	Ditlhaloso tsa dikgato/neelo maduo
1	8 – 10	- Puo e e tlhomameng - Go buisa ka thelelo e e itumedisang - Go dira gore motho a ikutlwe ka tsela e e rileng ka segalo sa lentswe
2	6 – 7	- Tsela e e siameng ya go buisa mafoko - Go buisa ka thelelo tsela e e dirang gore o kgona go buisa le ba bangwe - O dirisa le gatelelo le go fetofetoga ga modumo go buisa ka tsela e e utlwalang sentle
3	4 – 5	- Go buisa mafoko a a kgotsofatso - Ga a lemoge go buisa sentle ka dinako tsotlhe, ga a kgone go ema go le gonnye - Diphoso dingwe mo puong le mo mokgweng wa go buisa
4	2 – 3	- Go buisa mafoko a a lekanang le a mophato wa bone go siame - Ga a kgone go buisa ka thelelo ka dinako tsotsotlhe, ga a kgona go tlhalosa temana sentle - Diphosodingwemopuong le momokgwengwa go buisa
5	0 – 1	- Ga a buise sentle - Ga a buise ka tsela e e ritibetseng, tlhoka go gakololwa - Go farologana go go lekanyeditsweng ga segalo sa lentswe le mafoko

PAPETLANA D: DITHAMO AND DITIRO TSE DI KHUTSHWANE

Kgato	Neelo ya Maduo	Ditlhaloso tsa dikgato/neelo maduo
1	8 – 10 (16 – 20)	- Go dira gore go nnemonatethata go kwala - Go fitlhelelasentleditlhogo/ditiro, maikaelelo le bareetsi - Dipolelotse di farologanengtsedirulagantswengsentle le segalo le setaele se maleba
2	6 – 7 (12 – 15)	- E e kgatlang e enang le kakanyo e esiameng - Go tlhophiwa ga diteng tse di maleba go ya ka batho ba ba ikaelelantsweng - O rulagantse sentle, segalo le setaele se semaleba
3	4 – 5 (8 – 11)	- Diteng di tlwaelegile e bile di motlhofo mme di na le popego e e bonalang - Tiro e fitlhelelwa ka tsela e e kgotsofatsang go le gonnye - Dipolelo tsa motheo, didirisiwatsa go golaganya le tlotlofoko
4	2 – 3 (4 – 7)	- Diteng di lekanyeditswe, ga di monate kgotsa di bokoa - Ga go na maikaelelo a a utlwalang le batho ba ba lebeleletswang, tiro ga ya fitlhelelwa ka tsela e e kgotsofatsang - Gantsi dipolelo tsa motheo di na le diphoso tse di dirang gore di se ka tsa utlwala sentle.
5	0 – 1 (0 – 3)	- Go sa tlhaloganye dilo, go le gonnye fela go boelediwa ka tsela e e sa latelesegeng - Go fitlhelela tiro go le gonnye le go kgotsa go sa fitlhelele gotlhelele - Diphoso tse di masisi tsa puo le tsa setaele tse di dirwang gangwe le gape tse di senyang bokao

PAPETLANA D: MEPHATO E E FA GARE (DIEMA 4 – 7): REKOTO YA GO TLHATLHOBA

Serutwa:																						Seema:.....						Ngwaga:.....					
Sekolo:.....											Morutabana:.....																						
LEINA LA MOITHUTI	SETLHA	Theeto le Motlotlo			Puiso le Mokwalo						Thutapuo le Tlotlofoko			Maduo a setlha a TT	Teko ya bofelo ya setlha	Maduo a setlha 1 a raporoto: (Maduo a TT + teko ya bofelo ya setlha = $200 \div 2$)	PALOGOTLHE YA TT: Setlha 1 + 2	PALOGOTLHE: Maduo a teko ya bofelo a setlha + TT (100 + 200)	MADUO A BOFELO A TT (300 $\div$ 6)	Maduo a bofelo a Tlhatlhobo	MADUO A TLHATLHOSO												
		Theeto ya tekothaloganyo	Motlotlo	PALOGOTLHE	Go buisetsa kwa godimo	Ditlhangwa	Go buisa le go kwala ka mokwalo o o laoleletsweng	Tlhamo	Tlhamokhutswa	PALOGOTLHE	Thutapuo	Mopeleto	PALOGOTLHE																				
		10	10	20	10	10	20	10	10	60	10	10	20									100											
	1																																
	2																																
	1																																
	2																																
	1																																
	2																																
	1																																
	2																																
	1																																
	2																																
Semester 1											Semester 2																						
Moderated by HoD:											Date:																						
Moderated by HoD:											Date:																						



The National Institute for Educational Development

Private Bag 2034

Okahandja

NAMIBIA

Telephone: +264 62 509000

Facsimile: +264 62 509073

Website: <http://www.nied.edu.na>